

**LOKALNI PLAN
ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
PRIJESTONICE CETINJE ZA PERIOD
2025.- 2028. GODINE**



Crna Gora

Prijestonica Cetinje

**Sekretarijat za ure
enje prostora i zaštitu životne sredine**

**LOKALNI PLAN ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE PRIJESTONICE CETINJE
ZA PERIOD 2025. – 2028. GODINE**

Cetinje, januar 2025. godine

Lokalni plan zaštite životne sredine Prijestonice Cetinje je započet kroz inicijativu Gradonačelnika Prijestonice, u skladu sa smjernicama i obavezama koje su date Zakonom o životnoj sredini („Sl.list CG“, br. 52/16, 73/19 i 84/24). Izrada Plana je u cijelosti finansirana sredstvima Prijestonice Cetinje. Gradonačelnik Prijestonice je izradu Plana povjerio Radnom timu u sledećem sastavu:

- mr Radojka Radulović, dipl.ing.met. - koordinatorica,
- Marija Prorocić, mast.ing.arh. - žanica,
- Ivana Borozan, dipl.pravnica - žanica,
- Desa Vuković, dipl.ecc - žanica,
- Dejana Dizdar, spec.sci hemijske tehnologije - žanica,
- Jovan Pejović, spec.drumskog saobraćaja – žan

SADRŽAJ

1. UVOD.....	.5
1.1. Ustav i deklaracije.....	6
1.2. Zakonodavni okvir na nacionalnom nivou.....	8
1.3. Ekološki rjeđavnik.....	11
2. ISTORIJAT PRIJESTONICE CETINJE.....	12
3. PRIRODNE KARAKTERISTIKE PRIJESTONICE.....	16
3.1. Fizičko-geografske karakteristike.....	16
3.2. Lovenski planinski masiv.....	17
3.3. Katunska kraška zaravan.....	17
3.4. Skadarski basen.....	18
3.5. Geološke karakteristike.....	18
3.6. Hidrološke karakteristike.....	19
3.7. Pedološke karakteristike.....	19
3.8. Šumarstvo.....	19
3.9. Zemljiste Lovenskog masiva.....	20
3.10. Zemljiste Katunske kraške zaravni.....	20
3.11. Zemljiste Skadarskog basena.....	21
3.12. Demografski pokazatelji.....	21
3.13. Seizmotektonske karakteristike.....	21
3.14. Administrativna podjela Prijestonice.....	21
3.15. Obrazovanje.....	22
3.16. Zdravstveni sistem.....	23
3.17. Sport.....	23
4. POKAZATELJI.....	25
4.1. Civilni sektor.....	25
4.2. Klimatske karakteristike.....	26
4.3. Mineralne sirovine.....	26
4.4. Prirodne vrijednosti.....	27
4.5. Zaština prirodna dobra grada.....	29
4.6. Speleološki objekti.....	33
5. ANALIZA STANJA ŽIVOTNE SREDINE.....	36
5.1. Urbana gradnja.....	36
5.2. Vazduh.....	36
5.3. Poljoprivreda i vodoprivreda.....	37
5.3.1. Poljoprivreda.....	37
5.3.2. Vodoprivreda.....	39
5.4. Vode za pitje.....	40
5.5. Saobraćajna infrastruktura.....	44
5.6. Održavanje i uređenje zelenih površina.....	46
5.7. Urbani mobilijar.....	49
5.8. Klimatske promjene.....	49

5.9. Snadbijevanje energijom.....	50
6. PRITISCI U ŽIVOTNOJ SREDINI	53
6.1. Otpadne vode.....	53
6.2. Upravljanje otpadom.....	55
6.3. Buka.....	58
6.4. Požari.....	59
6.5. Jonizujuće i nejonizujuće zrajenje.....	59
6.6. Adaptacija na klimatske promjene.....	61
7. PLAN MJERA I AKTIVNOSTI.....	62
LITERATURA.....	67

1. UVOD

Kao jedan od odgovora na kompleksnost pitanja i aktivnosti vezanih za oblast zaštite životne sredine, razvijena je metodologija rješavanja problema u lokalnim samoupravama putem izrade i realizacije Lokalnih planova zaštite životne sredine. Izazov izrade i primjene ovih planova je u definisanju i usklajivanju svih vidova razvoja na takav način da se ne unište postojeći ekosistemi i da se unaprijedi ekomska stabilnost zajednice, istovremeno očuvanjem životne sredine omogući kvalitetniji i bolji život kako sadašnjim tako i budućim generacijama.

LPZZS se izrađuje sa ciljem rješavanja problema životne sredine u lokalnoj upravi kroz partnerski odnos svih zainteresovanih strana, zato u njegovoj izradi trebaju dati učešće sve zainteresovani, od građana, privrednih subjekata, lokalne uprave, nevladine organizacije, i dr.

Najveći broj problema zaštite životne sredine na teritoriji Prijestonice nastaje zbog zaostajanja u razvoju komunalne infrastrukture, zbog neriješenih divljih deponija, komunalnih i atmosferskih voda, nedovoljno kvalitetnog snabdijevanja vode za pitni i dr. Neki problemi su prouzrokovani niskim nivoom svijesti građana kao pojedinaca, a odnose se na različita shvatanja o potrebi očuvanja kvaliteta životne sredine. Osnovni cilj LPZZS jest da bude dokument etvorogodišnje vizije koji će ponuditi konkretna realna rješenja. LPZZS je „vlasništvo“ svih, a to znači da svi partneri trebaju biti aktivni sudionici ovog plana.

Kvalitetan i sveobuhvatan LPZZS može znati da pomogne donosiocima odluka na lokalnom nivou u fokusiranju aktivnosti i napora ka onim oblastima koje imaju najveći i potencijalni uticaj na lokalnu zajednicu, kao i na one aktivnosti u kojima je sprovođenjem moguće ostvariti veći uticaj na poboljšanje postojećeg stanja.

Lokalni plan zaštite životne sredine Prijestonice Cetinje je rezultanta tima koji je bio spreman da svoja svoja znanja, iskustva, ideje i vizije pretvori u konkretne akcije i tako pomogne realizaciji obaveza koje proizilaze kako iz nacionalnog, tako i izmeđuunarodnog pravnog okvira.

1.1. **USTAV I DEKLARACIJA**

USTAV CRNE GORE

("Službeni list Crne Gore", br. 001/07 od 25.10.2007, 038/13 od 02.08.2013)

Životna sredina

lan 23

Svako ima pravo na zdravu životnu sredinu.

Svako ima pravo na blagovremeno i potpuno obavještavanje o stanju životne sredine, na mogunost uticaja prilikom odlučivanja o pitanjima od značaja za životnu sredinu i na pravnu zaštitu ovih prava.

Svako je, a posebno država, obavezan da uči i unapređuje životnu sredinu

Zaštita prirodne i kulturne baštine

lan 78

Svako je dužan da uči prirodnu i kulturnu baštinu od opšteg interesa.

Država štiti prirodnu i kulturnu baštinu.

DEKLARACIJA

O EKOLOŠKOJ DRŽAVI CRNOJ GORI

("Službeni list Republike Crne Gore", br. 039/91 od 02.10.1991)

Mi, poslanici Skupštine Republike Crne Gore, svjesni smo da je, zbog ugrožavanja prirode, zaštita identiteta prostora na kome živimo i delujemo postalo naš neodložan i pravovremen posao.

Svjesni duga prema prirodi, izvoru našeg zdravlja i inspiraciji naše slobode i kulture, posve ujemo se njenoj zaštiti u ime sopstvenog opstanka i budućnosti potomstva.

Prihvatamo da ni jedna razlika među nama nije toliko velika koliko su velike promjene kojima je izloženo naše prirodno okruženje. Bez obzira na naša nacionalna, vjerska, politička i druga ubjedjenja i osjećanja, znamo i prihvatamo da su dostojanstvo i svetinja ljudskog bića organski povezana sa svetinjom i istotom prirode.

Uvjek i priroda u njemu i oko njega cijelovito su jedno u svojim dubinama i po svom smislu i naznu enju.

Stoga je oduvijek zloupotrebu ovjeka pratila zloupotreba prirode. Zato opredeljuju i se i bore i se za dostojanstvo ovjeka pozvani smo da se borimo i za dostojanstvo prirode.

Donošenjem ove Deklaracije, Crna Gora prema prirodi uspostavlja državni odnos i poziva na mudrost sve ljudi da spriječe ekološku katastrofu koja nam prijeti.

20. septembar 1991. godine
Skupština Republike Crne Gore

1.2. ZAKONODAVNI OKVIR NA NACIONALNOM NIVOU

Za izradu i sprovo enje Lokalnog plana zaštite životne sredine relevantna je slede a regulativa:

Zakon o životnoj sredini („Sl.list CG“, br. 52/16, 73/19 i 84/24) kojim se ure uju principi zaštite životne sredine i održivog razvoja, instrumenti i mjere zaštite životne sredine i druga pitanja od zna aja za životnu sredinu. Integralnim sistemom zaštite životne sredine obezbje uje se cijelovito o uvanje kvaliteta životne sredine, o uvanje biološke i predione raznovrsnosti, racionalno koriš enje prirodnih dobara i energije na najpovoljniji na in za životnu sredinu, kao osnovni uslov održivog razvoja. Integralno upravljanje životnom sredinom je skup povezanih i uskla enih odluka i mjeta kojima se ostvaruje jedinstvena zaštita životne sredine, izbjegavaju i smanjuju rizici po životnu sredinu, poboljšava i ostvaruje efikasna zaštita životne sredine. Zaštitu životne sredine, u okviru svojih prava i obaveza, obezbje uju: organi državne uprave, jedinice lokalne samouprave, pravna i fizi ka lica, nevladine organizacije, gra ani i udruženja gra ana;

Zakon o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl.list RCG“, br. 80/05 i „Sl.list CG“, br. 73/10, 40/11, 59/11, 52/16 i 84/24) kojim se utvr uju uslovi, na in i postupak vršenja procjene uticaja odre enih planova i programa na životnu sredinu, kroz integriranje principa zaštite životne sredine u postupak pripreme, usvajanja i realizacije planova i programa koji imaju zna ajan uticaj na životnu sredinu;

Zakon o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl.list CG“, br. 75/18 i 84/24) ure uje postupak procjene uticaja za projekte koji mogu imati zna ajan uticaj na životnu sredinu, izrade i ocjene elaborate o procjeni uticaja na životnu sredinu i druga pitanja od zna aja za procjenu uticaja na životnu sredinu;

Zakon o industrijskim emisijama („Sl.list CG“, br. 17/19, 03/23, 34/24 i 84/24) ure uje mjere za spre avanje i kontrolu emisija koje nastaju iz industrijskih postrojenja, a mogu imati negativne uticaje na zdravlje ljudi, životnu sredinu ili materijalna dobra i druga pitanja od zna aja za integrисано spre avanje i kontrolu zaga ivanja životne sredine;

Zakon o odgovornosti za štetu u životnoj sredini („Sl.list CG“, br. 27/14, 55/16 i 84/24) kojim se ure uje na in i postupak utvr ivanja odgovornosti za štetu u životnoj sredini, kao i primjena preventivnih mjeta i mjeta remedijacije radi sprje avanja i otklanjanja štete u životnoj sredini. Pravna i fizi ka lica koja su obavljanjem djelatnosti, odnosno vršenjem aktivnosti prouzrokovala štetu ili neposrednu opasnost od štete u životnoj sredini odgovorna su za štetu i dužna su da sprovedu mjeta zasprije avanje i remedijaciju štete u skladu sa ovim zakonom;

Zakon o zaštiti prirode („Sl.list CG“, br. 54/16, 18/19 i 84/24) kojim se ure uju uslovi i na in zaštite i o uvanja prirode. Zaštita prirode sprovodi se radi: o uvanja i unaprje ivanja biološke (geneti ke, specijske, ekosistemske), geološke i predione raznovrsnosti; o uvanja i unaprje ivanja pojedina nih prirodnih dobara; utvr ivanja i pra enja stanja prirode; uskla ivanja ljudskih aktivnosti, ekonomskih i društvenih razvojnih planova, programa i projekata sa održivim koriš enjem obnovljivih i racionalnim koriš enjem neobnovljivih prirodnih vrijednosti i resursa, radi njihovog trajnog o uvanja; sprje avanja aktivnosti sa štetnim uticajem na prirodu koje su

posljedica linearne zavisnosti ekonomskog rasta i upotrebe prirodnih resursa; zaštite i o uvanja prekograni nih vrijednih djelova prirode i zašti enih prirodnih dobara; o uvanja prirodnih svojstava zemljišta, o uvanja kvaliteta, koli ine i dostupnosti vode, uklju uju i i kvalitet morske vode. Zaštitu prirode, u okviru svojih prava i obaveza, obezbeje uju i aktivno sprovode: organi državne uprave, organi lokalne samouprave i lokalne uprave, pravna i fizi ka lica, me unarodne organizacije, nevladine organizacije i gra ani;

Zakon o upravljanju otpadom („Sl.list CG”, br. 34/24 i 92/24) ovim zakonom ure uju se vrste i klasifikacija otpada, planiranje, uslovi i na in upravljanja otpadom, kao i druga pitanja od zna aja za upravljanje otpadom;

Zakon o upravljanju komunalnim otpadnim vodama („Sl. list CG”, br. 02/17 i 84/24) ure uju se upravljanje komunalnim otpadnim vodama, uslovi koje trebaju da ispunjavaju kolektorski sistemi i postrojenja za pre iš avanje komunalnih otpadnih voda, na in prikupljanja, pre iš avanja i ispuštanja komunalnih otpadnih voda i druga pitanja od zna aja za upravljanje komunalnim otpadnim vodama;

Zakon o zaštiti vazduha („Sl. list CG”, br. 25/10, 40/11, 43/15, 73/19 i 84/24) kojim se ure uje na in pra enja kvaliteta vazduha, mjere zaštite, ocjenjivanje i poboljšanje kvaliteta vazduha, kao i planiranje i upravljanje kvalitetom vazduha. Vazduh, kao prirodna vrijednost od opšteg interesa, je dio životne sredine i ima posebnu zaštitu u Crnoj Gori;

Zakon zaštite od buke u životnoj sredini („Sl. list CG”, br. 28/11, 01/14 i 02/18) kojim se utvr uju mjere za sprje avanje ili smanjivanje štetnog uticaja buke u životnoj sredini i druga pitanja od zna aja za zaštitu životne sredine i zdravlja ljudi od uticaja buke;

Zakon o vodama („Sl. list RCG“, br. 27/07 i „Sl. list CG“, br. 73/10, 32/11, 47/11, 48/15, 52/16, 55/16, 2/17, 80/17, 84/18 i 84/24) ure uje pravni status i na in integralnog upravljanja vodama, vodnim i priobalnim zemljištem i vodnim objektima, uslovi i na in obavljanja vodne djelatnosti i druga pitanja od zna aja za upravljanje vodama i vodnim dobrom;

Zakon o komunalnim djelatnostima („Sl.list CG“, br. 55/16, 74/16, 2/18, 66/19, 140/22 i 84/24) kojim se odre uju komunalne djelatnosti, ure uju uslovi i na in obavljanja komunalnih djelatnosti i druga pitanja odzna aja za komunalne djelatnosti. Komunalne djelatnosti, su pružanje komunalnih usluga koje su nezamjenljiv uslov života i rada gra ana, privrednih i drugih subjekata na teritoriji jedinice lokalne samouprave i održavanje komunalne infrastrukture, opreme i sredstava za obavljanje tih djelatnosti;

Zakon o energetici („Sl. list CG“, br. 05/16, 51/17, 82/20, 29/22, 152/22 i 84/24), ovim zakonom odre uju se energetske djelatnosti, ure uju uslovi i na in njihovog obavljanja radi kvalitetnog i sigurnog snabdijevanja krajnjih kupaca energijom, podsticanja proizvodnje energije iz obnovljivih izvora i visokoefikasne kogeneracije, na in organizovanja i upravljanja tržištem elektri ne energije i gasa, kao i druga pitanja od zna aja za energetiku;

Nacionalna strategija održivog razvoja do 2030. godine.

Unapređenje i zaštita životne sredine na lokalnom nivou definišu se sledećim propisima:

- Lokalni akcioni plan za biodiverzitet Prijestonice Cetinje za period 2020–2025. godina ("Sl. list CG - opštinski propisi", br. 45/20);
- Odluka o utvrđivanju akustičkih zona na teritoriji Prijestonice Cetinje ("Sl. list CG - opštinski propisi", br. 17/21);
- Program razvoja Prijestonice za 2025. godinu;
- Odluka o usvajanju Lokalnog energetskog plana Prijestonice Cetinje za period 2024-2033.godine („Sl. list CG-opštinski propisi“, br. 16/24);
- Opšti plan zaštite od štetnog dejstva voda, za vode od značaja za Crnu Goru, za period od 2023. do 2028. godine ("Sl.list CG", br. 12/23);
- Opšti plan zaštite od štetnog dejstva voda za vode od lokalnog značaja za Priestonicu Cetinje, za period od 2024-2029.godine ("Sl. list CG - opštinski propisi", br. 41/24).

Nadležnosti organa lokalne uprave u oblasti zaštite životne sredine:

- Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine
- Sekretarijat za stambeno komunalne poslove i saobraćaj
- Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj
- Komunalna policija

1.3. EKOLOŠKI RE NIK

- ✓ alohtona (adventivna, strana) vrsta – vrsta ili podvrsta koja se može na i i izvan podru ja njenog prirodnog rasprostranjenja, kao posljedica slu ajnog ili namjernog unošenja
- ✓ autohtona (nativna) vrsta – vrsta prirodno rasprostranjena na nekom podru ju
- ✓ endemska vrsta – vrsta koja je u svom prirodnom rasprostranjenju veoma ograni ena, odnosno vrsta ije je rasprostranje usko, regionalno ili lokalno i znatnije ne prelazi nacionalne ili regionalne granice
- ✓ MDK – maksimalno dozvoljena koncentracija
- ✓ GVZd – grani na vrijednost zaga enosti - dugotrajna, koja predstavlja 95% percentil
- ✓ BPK5 – biološka potrošnja kiseonika
- ✓ HPK – hemijska potrošnja kiseonika
- ✓ Csr – srednja vrijednost
- ✓ Cmax – maksimalna vrijednost
- ✓ C95 – koncentracija od koje je 95% izmijerenih vrijednosti niže
- ✓ PAHs – policikli ni aromati ni ugljovodonici
- ✓ saprobnost – pove anje koli ine organskih materija u vodi uslijed antropogenog dejstva
- ✓ betamezasaprobnost – umjerena zaga enost vode
 - oligosaprobnost – neznatno zaga ena ili ista voda
- ✓ Klase vode koje se mogu koristiti za pi e i prehrambenu industriju:
 - klasa A – vode koje se u prirodnom stanju, uz eventualnu dezinfekciju, mogu koristiti za pi e
 - klasa A1 – vode koje se poslije jednostavnog fizi kog postupka prerade i dezinfekcije mogu koristiti za pi e
 - klasa A2 – vode koje se mogu koristiti za pi e nakon odgovaraju eg kondicioniranja (koagulacija, filtracija i dezinfekcija)
 - klasa A3 – vode koje se mogu koristiti za pi e nakon tretmana koji zahtijeva intenzivnu fizi ku, hemijsku i biološku obradu sa produženom dezinfekcijom i hlorinacijom, odnosno koagulaciju, flokulaciju, dekantaciju, filtraciju, apsorbciju na aktivnom uglju i dezinfekciju ozonom ili hlorom.
- ✓ Klase vode koje se mogu koristiti za kupanje:
 - klasa K1 (vode koje se mogu koristiti za kupanje) – odli ne
 - klasa K2 (vode koje se mogu koristiti za kupanje) – zadovoljavaju e
- ✓ VK – van klase

2. ISTORIJAT PRIJESTONICE CETINJE

Nastanak Cetinja, prije svega, bio je uslovjen istorijsko – političkim i društveno–ekonomskim okolnostima karakterističnim za drugu polovinu XV vijeka. Naime, osvajači pohodi Turaka primorali su tadašnjeg gospodara Zete Ivana Crnojevića da sjedište države – iz utvrđenog grada Žabljaka – premjesti na nepristupačno podneblje. Prvo je to u injeno 1475. godine, kada je zetski vladar svoju prijestonici preselio na Obod, nakon čega je morao i u brda, u podnožje planine Lovcen.



Spomenik Ivanu Crnojeviću u

Po etkom 1482. godine, Ivan Crnojević zaustavio se na Cetinjskom polju, gdje je podigao dvor, a kroz dvije godine i manastir. Time je utemeljena nova prijestonica države, koja je dobila ime Cetinje.

U novosazidani manastir, Ivan Crnojević prenio je i sjedište Zetske mitropolije, tako da je Cetinje, pored svjetovnog, postalo i duhovni centar u kojem je Ivanov sin Đura Crnojević osnovao prvu državnu štampariju na slovenskom jugu – Crnojević a štampariju.

Nestankom Crnojević a kao graditelja novog duha, naredna dva vijeka bilježi stagnacija Cetinja. Grad koji bježe razapet između Venecije i Turske, esto na udaru osvajaja, a, u tim je vremenima bio izložen teškim iskušenjima. Za trajanja tog mu nog razdoblja, stradala su i tadašnja dva najprepoznatljivija simbola grada – dvor i manastir.


No, s kraja XVII vijeka, Cetinje po inje iznova da se razvija. Preciznije, sve po inje 1697. godine, kada rodonačelnik crnogorske kraljevske dinastije Petrović – Danilo, biva izabran za Cetinjskog mitropolita. Naš veliki državnik, pjesnik i filozof, Petar II Petrović Njegoš, 1838. godine nedaleko od manastira, sazidao je novu vladarsku rezidenciju – Biljardu, a Cetinje se uvećava podizanjem novih kuća. Sve to, postepeno je ukazivalo prostor ka urbanizaciji centra crnogorske države.

Veliki progres Cetinja, u punom značaju tog pojma, dogodio se u doba vladavine knjaza Nikole I Petrović a. Riječ je o periodu za kojeg će biti podignuto niz javnih objekata. Tako je 1864. godine izgrađeno impresivno zdanje prvog hotela - "Lokande", a tri godine kasnije i novi knjažev dvor. Među objektima koji su sazidani u istom razdoblju, neizostavan je i nekadašnji Djevojački institut, te objekat bolnice.



Hotel Lokanda

Međunarodnim priznanjem Crne Gore, 1878. godine, Cetinje u sve većoj mjeri stiže u renome i obriše prijestonice - uz sve odgovarajuće attribute. Kako su godine odmicali, u glavnom gradu crnogorske države bilo je sve više modernih zgrada, niz ambasada, a do 1914. godine, Cetinje doživljava svojevrstan urbano-populacioni procvat. Iz pomenutog perioda, uostalom, datiraju i zdanja Vladinog doma, te tadašnjeg Kraljevskog pozorišta "Zetski dom".



Prvobitni izgled parka „13. Jul“

U toj epohi, na Cetinje dolaze i u njemu borave brojni intelektualci iz različitih južnoslovenskih krajeva i šire, što je predstavljalo nemjerljiv doprinos razvoju kulturno – prosvjetne, zdravstvene i drugih sfera društvenog života.

U razdoblju između dva svjetska rata, Cetinje je bilo sjedište Zetske banovine. Populacije je u tom periodu dodatno uvećana, te je, prema rezultatima popisa iz 1931. godine, grad imao 8.982 stanovnika. Uz to, gradsko područje teritorijalno je prošireno, a u istom periodu, Cetinje dobija jednu od građevina koja je i danas karakteristična u gradskoj arhitekturi – objekat Banovine, a danas sjedište Prijestonice Cetinje.

Po završetku Drugog svjetskog rata, odlukom Skupštine Narodne Republike Crne Gore, novim glavnim gradom proglašena je Podgorica, odnosno, tadašnji Titograd. Time, sa Cetinja odlaze brojni republički organi uprave i administracije.

Tokom poslijeratnih dekada, uspostavljanjem industrijskih pogona, uz ozbiljno zanemarivanje razvoja tradicionalnih i potencijalno mogućih kulturno – prosvjetnih funkcija i turističkih

kapaciteta, grad nije uspio da stvori šire i pouzdanije osnove za brži i solidniji društveno – ekonomski prosperitet.

Kulturno-istorijsko naslje e i kulturna dobra u Prijestonici Cetinje

Prijestonica Cetinje poznata je po bogatom kulturno-istorijskom naslije u. Na teritoriji Prijestonice nalaze se brojne institucije kulture (Centralna narodna biblioteka „ur e Crnojevi“, Državni arhiv Crne Gore, Narodni Muzej Crne Gore, Uprava za zaštitu kulturnih dobara, Centar za konzervaciju kulturnih dobara, Ministarstvo kulture, Biblioteka „Njegoš,” Centralna biblioteka, KUD „Njegoš“ i druge organizacije i udruženja koja se bave kulturnom djelatnoš u).

Kulturni program Prijestonice sadrži brojna kulturna dešavanja i manifestacije. Najzna ajniji objekti u kojima se održavaju kultune manifestacije su Kraljevsko pozorište „Zetski dom“ i Ljetnja pozornica. Ljetnja pozornica se nalazi ispod Orlovog krša, koja rješenjem scene i gledališta, podsje a na anti ke amfiteatre. Služi za održavanje predstava, koncerata i drugih kulturnih doga aja i kapaciteta je oko 1.500 mesta.



Ljetnja pozornica

Na podruju Prijestonice Cetinje, nalaze se znaajani segmenti crnogorske kulturne baštine, koji posjeduju status kulturnog dobra. Status kulturnog dobra ima 115 kulturnih dobara, od toga, u Istorijском jezgru Cetinja 37, u zašti enoj okolini Istoriskog jezgra 4, na teritoriji gradske zone nalazi se još 7, dok se na ostaloj teritoriji Prijestonice Cetinje nalazi 67 kulturnih dobara.

3. PRIRODNE KARAKTERISTIKE PRIJESTONICE

3.1. Fizičko-geografske karakteristike

Prostor Prijestonice Cetinje zauzima jugozapadni dio Središnjeg regiona Crne Gore, a svojom južnom granicom se oslanja na Primorski region. Uticaj oba regiona neposredno se odražava na prostor Prijestonice Cetinje.

Teritorija Prijestonice obuhvata prostor Podlovenske stare Crne Gore od Skadarskog jezera do Pustog Lisca i Boke Kotorske do Gara.

Granice Prijestonice nijesu vjenčene strogom određenim geomorfološkim elementima. Prijestonica Cetinje se graniči sa opština: Kotor (40 km), Nikšić (46 km), Danilovgrad (15 km), Podgorica (46 km), Bar (26 km) i Budva (13 km). Površina Prijestonice iznosi 910 km^2 i zauzima 6,6% teritorije Crne Gore, od čega na kopnu otpada $878,8 \text{ km}^2$, a na površinu Skadarskog jezera i Rijeke Crnojevića $22,7 \text{ km}^2$. Po veličini svoje teritorije Prijestonica u Crnoj Gori spada među jedinice lokalne samouprave srednje veličine. Područje Prijestonice se prostire između $18^{\circ}58'$ i $19^{\circ}10'$ istočne GD i $42^{\circ}16'$ i $42^{\circ}43'$ sjeverne GŠ.

Vazdušna udaljenost krajnjih taktika teritorije Prijestonice, u pravcu sjeverozapad-jugoistok je oko 56km, u pravcu sjeveroistok-jugozapad, ona se kreće od 18 do 20 km. Dužina obale Skadarskog jezera, bez Rijeke Crnojevića, iznosi 36 km.

U pogledu geomorfoloških, visinskih, hidroloških i klimatskih odlika na prostoru Prijestonice se izdvajaju tri oblasti, koji su djelovi većih geografskih cjelina:

- ✓ Lovenski planinski masiv,
- ✓ Katunska kraška zaravan, i
- ✓ zapadni dijelovi Skadarske depresije.

3.2. Lovenski planinski masiv

Lovenski zauzima središnji dio primorsko-planinskog lanca. Masiv Lovena prostire se od Njeguškog polja, prema jugoistoku, do Brajićke udoline. Od Jadranskog mora se izdiže strmim otsjecima, a na sjeveroistok postupno prelazi u Katunsku zaravan.

Bitne odlike masiva obuhvate vjenčene su visinskom zonom iznad 1000mnm (zona Nacionalnog parka Lovena 7000 ha), sa padinama, grebenima, platom masiva (1200-1300mnm) i najvišim vrhovima. Najveći zaravnjeni prostori nalaze se u plitkim udolinama: Ivanovih korita, Dolova, Kuka, Majstora i Konjskoga. Izuzimajući Ivanova korita svi ostali dolovi se nalaze na spoljnjem rubu platoa neposredno iznad mora.

Na prostoru su izražene sve odlike ljučog krša, glacijalne forme, gromade vrhova sa liticama, te ravni dolova.

Klima je planinska. Karakteristi ne su velike koli ine snijega i kiše. Snijeg se zadržava na sjevernim i sjeveroisto nim padinama. Zbog blizine mora u zimskom periodu esta su kolebanja temperature.

Na prostoru se eš e javljaju izvori i kratki vodotoci (Ivanova korita, Ljubin potok i Kamenica), a ispod Lov enske kape nalazi se i malo gle ersko jezero. U vrijeme velikih kiša i otapanja snijega zaplavljaju se niži djelovi dolova. Nekada su na ovom prostoru bili veliki kompleksi bukove šume. Danas se javljaju izdvojeni manji kompleksi boljeg sklopa na jugoistoku-Konjsko i istoku Obzovica i prisutniji su na osojnim padinama, dok su prisojne stane naj eš e gole. Osim bukve na najve im vrhovima ima i primjeraka munike. Na dubljim zemljištima dolova, po katunima, površine su pod pašnjacima ili livadama, a dijelom su i obra ene.

Prostor nije stalno nastanjen, zbog surove zime. Stanovništvo okolnih sela ljeti izdiže po katunima, bave i se sto arstvom i poljoprivredom. Prostor Lov ena zbog svojih prirodnih ljepota, istorijskih i duhovnih simbola, proglašen je za Nacionalni park 1952. godine.

3.3. Katunska kraška zaravan

Naposredno iza planinskog vijenca prostire se Katunska kraška zaravan (Crnogorski ljuti krš), koja je nastavak hercegova ko-dalmatinskog ljutog krša. Na sjeveroistoku je oblast ome ena dubokom dolinom Zete, a prema istoku se od pravca Gara -Osmin, (iznad Ljubotinja) spušta Rije kom nahijom u Skadarsku depresiju.

Prosje na nadmorska visina kre nja ko-dolomitske visoravni iznosi 800-1000mnv. Na ovoj jako karstifikovanoj i bezvodnoj visoravni uo avaju se nabori antiklinala i sinklinala po kojima se naizmjeni no nižu neraš lanjene udoline uzvišenja sa nekoliko razbijenih visova. Na prostoru visoravni najizraženije je Cucka udolina koja se preko ekli a vezuje za Cetinjsko polje. Kra e udoline Tomi ko-Mikuli ka i Zagara ko-Markovinska otvaraju se prema jugoistoku. Me u brojnim tipi nim kraškim oblicima koji su zastupljeni uvalama, dоловима, vrta ama, kamenjarima i jamama, najzna ajnije ravne terenena visoravni predstavljaju kraška polja, Cetinjsko i Njeguško, te zaravni Lastve evske i Barjamovice.

Klima je umjereno-kontinentalna, sa mediteranskim ciklusom obilnih padavina u toku jeseni i zime i sušnim ljetnjim periodima. Ljeta su relativno svježa, zime hladne sa snijegom, ali i estim prodorima toplih vazdušnih masa.

Zbog kre nja ke podloge, podru je je oskudno vodom. Manji izvori su rijetki, a vodotoka nema, izuzev u kraškim poljima. U sušnim periodima izražen je problem snabdijevanja stanovništva sa vodom.

Biljni svijet na plitkom zemljištu je oskudan. Prisutne su degradirane šume i šikare, nešto boljeg sastava na sjevernim djelovima zaravni. U prošlosti ovaj prostor bio je znatno naseljeniji, pa su šumski kompleksi ekstrozivnom sje om i kr enjem uništavane. Ovome su doprinijele i velike padavine, koje su erodile ogoljelo zemljište.

Najve e površine prostora su pod oskudnim pašnjacima ili tipi nim kamenjarom. Obradivog zemljišta ima relativno malo, raspar anog po vrta ama, uvalama i kraškim poljima po pravcu pružanja sinklinala. Lokacije naselja tjesno se vezuju za obradive površine.

3.4. Skadarski basen

Oblast Skadarskog basenaspusta se Rije kom nahijom do Skadarskog jezerai Zetske ravnice. Obuhvata terene kre nja kih i kre nja ko-dolomitskih brda. Zapadnim obodom Skadarskog jezera, to su tereni Ceklina i flišne partie Ljubotinja i Gra ana.

Ova oblast se od kraške zaravni prevashodno razlikuje nižom nadmorskom visinom, ispod 700 mnv i isto nom ekspoziciom prostora, kao hidrološkim odlikama.

U skadarskom basenu vlada izmijenjenja sredozemna klima, koja se od primorske razlikuje vru im ljetima i nešto hladnijim zimama. Niski rub depresije predstavlja hidroakumulacionu zonu sa više ja ih vrela i izvora, i nekoliko manjih rije nih tokova(Rijeka Crnojevi a, Karu , Karatuna, Bazagurska matica, Biševina, Šegrtnica i Mala Mora a), koje se nakon kratkog toka ulivaju u Skadarsko jezero.

Flora je bujnija, a obradivih površina ima više po uvalama i na flišnim padinama Ljubotinja i Gra ana. Od kultura su posebno važne loze i smokva, a od samoniklih divlji šipak, šikare, grab, cer, koš elia i dra a.

3.5. Geološke karakteristike

Geološka struktura Prijestonice Cetinje sastoji se od sljede ih tipova: paleozojskih, mezozojskih i kenozojskih, sa svim prelaznim i posebnim karakteristikama. Po vremenu nastanka najstarije stijene Ladinski kat (vulkanogena - sedimentna serija) prostiru se ivicom Donjeg Polja i javljaju se u obliku tufova i rožnaca. Gornji trijas (dolomiti i dolomitski kre njaci) prostiru se u antiklinalnim djelovima podru ja u oblasti Lov ena, Cetinja i Rijeke Crnojevi a. Stijene starosti srednje i gornje jure javljaju se u obliku veoma mo nih kre njaka (debljine 700 m), u zonama Njeguša, Kršca, Polja, itd. Kvartarne tvorevine veoma razli ite po genetskom nastanku daju sedimente veoma razli itog položaja i sastava. Glacio-fluvijalne naslage ispunjavaju vrta e Blatišta (Ivanova Korita), Polja (Njeguši), Polja (Cetinje), predstavljene su kompleksima glina, šljunkova, pijeskova i drobine uz pojavu konglomerata sa kavernama i rupama zna ajnih dimenzija (Cetinjsko polje). Glacijalni sedimenti zastupljeni su na ve im visinama (Ivanova Korita i Njeguši) u obliku pjeskova, šljunkova sa ve im kre nja kim blokovima nepravilno raspore enim. Crvenica nastala kao produkt (ostatak) raspadanja kre njaka, po sastavu ilova a i glina orašaste i graškaste strukture debljine do 10 cm ispunjavaju dna manjih vrta a Ivanovih korita, Aleksin Do, Popov Do, Šošinu dolinu, Crvenu Rupu, itd. Deluvijalni sedimenti rasprostranjeni su u zoni Njeguša i predstavljaju drobine i osoline. Aluvijalni sedimenti pjeskovi i šljunkovi rasprostranjeni su u zoni Rijeke Crnojevi a. Koluvijalni sedimenti obrazuju sipare i zastupljeni su u zoni Štirovnika i Igrišta.

3.6. Hidrološke karakteristike

Osnovna hidrološka karakteristika teritorije Prijestonice Cetinje jeste da skoro nema površinskog, ve postoje podzemna oticanja. Do kra eg zadržavanja voda dolazi samo u rijetkim depresijama prekrivenim manje propusnim slojevima, koje se nalaze u Donjem polju,

Njeguškom polju, u Dobrskom selu i još u nekim manjim vrtaama. Duboka i jako razvijena karstifikacija i niski obodi površi doveli su do potpune bezvodnosti ovih terena, jer se sve vode dreniraju ka Skadarskom jezeru i moru, a oti u razgranatim sistemom ponora, kaverni, galerija i pravih podzemnih vodotokova. Kao posljedica ovakve osobenosti tla, javlja se hidrografska nelogi nost da na itavom starocrnogorskom kršu nema stalnog vodotoka niti izvora zna ajnije izdašnosti, iako su padavine izuzetno visoke. Jedini vodni tokovi na cetinjskom podruju se pojavljuju obodom Skadarskog jezera i to su: Rijeka Crnojevi a, Karu , Bazagurska matica, Biševina, Šegrtnica i Mala Mora a, te Karatuna - otoka Malog blata. Sve vode Prijestonice pripadaju Jadranskom slivu. Detaljni podaci o prvcima podzemnog oticanja nijesu raspoloživi, jer podruje još nije dovoljno istraženo.

Skadarsko jezero je oko 43 km duga ko i oko 14 km široko u srednjem dijelu. Kod srednjih vodostaja je duboko u prosjeku oko 6 m, ali ima „oka“ dubokih i preko 60 m (Raduš). Ukupna zapremina Skadarskog jezera varira od $1,76 \text{ km}^3$ pri najnižem vodostaju do $4,06 \text{ km}^3$ kod najviših vodostaja. Skadarsko jezero po sinklinalnom pravcu, kao prostorno prepoznatljive cjeline, sa injavaju: Veliko blato, najveće površine, Malo blato, sa plitkim vodama zaplavljene arhipelaga i potopljena dolina Rijeke Crnojevi a. Iznad ovog kontinuiteta, nalazi se izdvojeni bazen Gornjeg malog blata, na sjeveru od sinklinalnog pravca. Poplavljena dolina Rijeke Crnojevi a ima limansko

ušte, širine 1 km i dužine 12 km. U gornjim dijelima, izražen je pregib ispod Pavlove strane, na sinklinalni doline. Kroz plutajuće vegetacije zaplavljene limana i plitkog Rezavca „teku“ slobodno vode Rijeke Crnojevi a i Bazagurske matice, sa dubljim plovnim koritima uz virove niza oka (Grabi Plo a, na Rijeci Crnojevi a i Ranj, a na Bazagurskoj matici). Ukupna količina vode Jezera izmijeni se dva do tri puta tokom godine.

3.7. Pedološke karakteristike

Zemljište na podruju Prijestonice Cetinje, po svojoj genetskoj povezanosti redosledu evolucije, spadaju u evoluciono-genetsku seriju zemljišta na krečnjacima i dolomitima. Ova serija zemljišta na krečnjacima i dolomitima ima dva pravca evolucije. Jedan vodi preko terra rossa primorski tip evolucije, a drugi preko smeđeg zemljišta.

3.8. Šumarstvo

Veliki dio Crne Gore je pokriven šumama. Šume imaju višestruki značaj za život ovjeka: one su regulator klime, utiču na održavanje vodnih resursa, sprečavaju eroziju i podstiču ekosisteme. One su prirodno stanište brojnim vrstama biljaka i životinja i njima povezana djelatnost lovstva. Šume i šumska zemljišta su bogatstva od opštoga značaja, koja se štite i održavaju u skladu sa odgovarajućim zakonskim propisima (Zakon o šumama) i planskim aktima, kao što su: Nacionalna šumarska politika, Plan razvoja šuma za šumsko područje (2020-2029).

Prema podacima Uprave za gazdovanje šumama i lovištima sa ispostavama (Bar, Cetinje, Budva i Herceg Novi), ukupna površina šuma i šumskog zemljišta na teritoriji opštine Cetinje iznosi 54.424 ha, u državnoj svojini 2.165 ha, od čega visokih šuma 1.398 ha, izdana kih šuma 124 ha, zaštitnih šuma 471 ha, šumskog zemljišta 172 ha, 34 ha pogodno za pošumljavanje, dok na šume u privatnoj svojini otpada 52.259 ha.

Ukupna drvna zaliha u privrednim državnim šumama iznosi 266.005 m³, etinara 49.547 m³, lišara 216.458 m³ a u zaštitnim šumama 8.051 m³, od tog etinara 851 m³ i lišara 7.171 m³.

Godišnji zapreminske prirast u državnim šumama iznosi 3.446 m³, etinara 926 m³ i lišara 2.250 m³, predviđeno za sjeđu (etat) 3.352 m³ ili 702 etinara i 2.650 m³ lišara.

U protekle četiri godine na teritoriji Prijestonice Cetinje nijesu se vršila pošumljavanja na opožarenim površinama, nije bilo neplanskih sjeđa u ovom periodu.

Šume vrše apsorpciju zraka ajnih količina ugljen-dioksida i time pomažu kod sprečavanja klimatskih promjena.

Kako bi se osigurala ekvivalentna apsorpcija CO₂ u atmosferi, zemlje Evropske unije koje nisu šume moraju to nadoknaditi sadnjom novih stabala ili poboljšanjem na one upravljanja postojećim šumama, poljoprivrednim površinama i travnjacima.

Iako su šume važan faktor, ne smijemo ih idealizovati kao jedino i spasonosno rješenje za klimatsku krizu u kojoj se nalazimo. Tako je, bitno je paziti što i gdje sadimo jer neodgovarajuće vrste posadene na neadekvatnim staništima mogu negativno uticati na ekosiste.

3.9. Zemljište Lovenskog masiva

Na krešnjačkoj i krešnjačko-karloškovskoj podlozi mezozejske i kenozojske starosti, u klimatskim i orografskim uslovima Lovena dominira plitko, humusno zemljište, koje pripada tipu rendzina, u narodu poznato pod imenom „buavica“. Zbog svoje specifične strukture i fizikalnih osobina ovo zemljište predstavlja poseban vid rendzine koja je, iako nastala direktno na krešnjučaku, beskarbonatna u svim fazama njenog razvoja.

3.10. Zemljište Katunske kraške zaravni

Spoljašnju morfologiju zemljišta u ovoj oblasti karakteriše kamenitost, jer kamen izbjega na površinu i prekriva, u vidu stijena ili gromada, često i više od 90% površine. Na krešnjačkoj i krešnjačko-karloškovskoj podlozi razvila su se plitka, humusna zemljišta, najčešće AC građe profila koja pripadaju tipu rendzine (buavice). Neznatne površine u oblasti Katunske zaravni zauzima enklava smeđeg mediteranskog zemljišta na flišu (u području Meoca, 60ha) i enklava smeđeg hromategenog zemljišta na boksu (u području Bijelih poljana, oko 120 ha).

3.11. Zemljište Skadarskog basena

U oblasti Skadarskog basena koji pripada Prijestonici Cetinje, dominiraju zemljišta tipa crvenice, obrazovane po jedrim kre njacima, koji su ponegdje dolomiti ni, na nadmorskoj visini koja je prelazi 500 m. Crvenice u ovom podruju ne pripadaju tipi nim crvenicama, ve predstavljaju podtip posme ene-humusne crvenice, koja stoji na prelaszu izme u crvenica, s jedne, i posme enih renzina, s druge strane. Obod Skadarskog jezera, na relativno maloj površini javlja se zemljište tipa dubokog, slabo zabarenog aluvijuma i mineralno-mo varno zemljiše.

3.12. Demografski pokazatelji

Stanovništvo predstavlja osnovni faktor razvoja jedinica lokalne samouprave, posebno s aspekta brojnosti stanovništva i njegove strukture (starosne, polne, obrazovne, kvalifikacione i sl). U velikoj mjeri na razvoj grada uticala su kretanja stanovništva, koja su u posljednjih godina prouzrokovana ekonomskim i društvenim promjenama.

Prema podacima popisa iz 2023. godine ukupan broj stanovnika na teritoriji Prijestonice iznosi 14.494, od tog broja muškog pola ima 6.946 a ženskog pola 7.548, prosje na starost stanovništva 43,3 godine. Izme u dva popisa (2011. i 2023 godine) zabilježen je pad broja stanovnika na teritoriji Prijestonice i to za 2.163 lica. Pad stanovništva nastao je kao posljedica negativnih prirodnih i migracionih kretanja stanovništva. Duži niz godina, Prijestonicu karakteriše negativan prirodni priraštaj i negativan migracioni saldo.

3.13. Seizmotektonske karakteristike

Teritorija Prijestonice Cetinje se prema Karti seizmi ke rejonizacije Crne Gore nalazi se u zoni osmog (VIII) stepena MCS skale. Nivo o ekivanih seizmi kih dejstava je prili no visok. O ekivane maksimalne magnitude zemljotresa (u okviru reprezentativnog perioda vremena od 100 godina) na prostoru Prijestonice Cetinje su u zonama koje imaju sezmogeni potencijal od 5,4 na sjeverozapadnom dijelu , pa do 6,5 jedinice Rihterove skale u jugozapadnom dijelu.

3.14. Administrativna podjela Prijestonice

Prostor Prijestonice Cetinje administrativno je podijeljen na 24 mjesne zajednice (MZ).

- ✓ MZ Stari Grad - dio gradskog naselja Cetinja (istorijsko jezgro Cetinja)
- ✓ MZ Nova Varoš - dio gradskog naselja Cetinja (sjeverozapadni dio izme u Bajica i istorijskog jezgra Cetinja)
- ✓ MZ Gruda - Donje Polje – dio gradskog naselja Cetinja (Gruda i Donje Polje) i naselje Zabre
- ✓ MZ Bajice – naselja Bajice i Dubovik

- ✓ MZ Bata – naselja Gornja Zaljut, Donja Zaljut, Prentin Do, Trnjine, Grab, Lipa, Proseni Do i Ržani do
- ✓ Mz Bokovo – naseljae Bokovo
- ✓ MZ Gornji Ceklin – naselja Gornji Ceklin i Uli i
- ✓ MZ Dobrska Župa – naselja Dobrska Župa, ešljari, Zagora i alci
- ✓ MZ Dobrsko selo – naselje Dobrsko Selo
- ✓ MZ Dodoši – naselja Dodoši i Bobija
- ✓ MZ Žabljak Crnojevi a - naselje Žabljak
- ✓ MZ Druši i – naselja Druši i i Prevlaka
- ✓ MZ Konak – naselja Bjeloši, O ini i, Ugnji, Vrela i Obzovica
- ✓ MZ Kocijeri – naselja Kosijeri, inovi i i Mikuli i
- ✓ MZ Ljubotinjsko – Gra anska – naselja Za ir, Dubovo, Vignjevi i, Mužovi i, Pa ara e, Boguti, Smokovci, Prekornica, Gra ani, Ga i i Radomir
- ✓ MZ Meterizi – naselje Meterizi
- ✓ MZ Njeguši – naselja Njeguši, Dugi Do, Erakovi i, Rai evi i, Vrba, Kopito, Žanjev do, Poda i Majstori
- ✓ MZ Rvaši – naselje Rvaši
- ✓ MZ Rijeka Crnojevi a – naselja Rijeka Crnojevi a, O evi i, Jankovi i, Šin on, Rije an, Donje Selo i Dujeva
- ✓ MZ Trešnjevo – naselja Trešnjevo, Roko i, Kobilji Do, Podbukovica i Izvori
- ✓ MZ ekli i – naselja Jezer, Dragomi Do, Uba, Vu i Do, Ku išta, Kranji Do, Vojkovi i, Miljevi i i Petrov do
- ✓ MZ Ubli – naselja Ubli i Bijele Poljane
- ✓ MZ evo – naselja evo, Dide, Ublice, Resna, Pejovi i, Prediš, Malošin Do, Lješev Do, Tomi i, Barjamovica, Velestovo, Markovina, Ožegovice i Lastva
- ✓ MZ Štitari –naselje Štitari.

Administrativna podjela na teritoriji Prijestonice je tokom vremena mijenjana i ona je odraz administrativno-organizacionih potreba.

3.15. Obrazovanje

Obrazovanje je jedna od najzna ajnih oblasti društvene djelatnosti koja direktno uti e na ukupan razvoj društva.

Na teritoriji Prijestonice Cetinje predškolsko vaspitanje djece organizovano je u okviru 3 objekta JPU „Zagorka Ivanovi ”. Prostorni kapaciteti vrti a u odnosu na broj djece su zadovoljavaju i. Uslovi za boravak djece su zadovoljavaju i, higijena na nivou, grijanje se dopunjava iz sopstvenih sredstava, a prevencija i zaštita zdravlja je konstantna.

Na teritoriji nalazi se 5 osnovnih škola i tri srednje škole. Prostorni raspored je takav da su dvije u gradskom podru ju i to: OŠ „Lov enski partizanski odred” i OŠ „Njegoš”, a dvije u ruralnom podru ju: OŠ „Šunjo Pešikan” i OŠ „Boro Vukmirovi ”. Tako e, po fakultativnom izboru postoji i Osnovna muzi ka škola „Savo Popovi ” u gradskom podru ju. Srednje škole su: JU Gimnazija, JU Srednja stru na škola i srednja likovna škola „Petar Lubarda”.

Visoko obrazovanje se izvodi u okviru: Muzičke akademije, Fakulteta likovnih umjetnosti, Fakulteta dramskih umjetnosti.

Neformalno obrazovanje (NFO) i permanentno obrazovanje odraslih: ciljne grupe za uključivanje i sistem NFO su osobe bez osnovnog obrazovanja ili osnovnih znanja i vještina za zapošljavanje, uključujući i pismenost, osobe koja ne posjeduju znanje i vještine za prvo zanimanje, nezaposlena lica, tehnološki viškovi, zaposleni, preduzetnici (lica koja su započela privatni biznis), lica sa posebnim potrebama, Romi, lica sa invaliditetom, žene, seosko stanovništvo, građani.

Djelu sa posebnim potrebama je potrebno u što vecem broju uključiti u program redovnog školovanja i dati im neophodno mjesto. Planira se da se obezbjede uslovi za doživotno obrazovanje i u enje građana kroz podršku, osnivanje i finansiranje institucija koje sa bave obrazovanjem i obukom, i povećanjem obrazovne ponude uz uključenje NVO i privatnog sektora.

JU Dom učenika i studenata je jedina ustanova u oblasti učenika i studentskog standarda na Cetinju. Dom raspolaže sa: 33 sobe za smještaj učenika i studenata, kuhinjom i restoranom, prostorijom za društvene aktivnosti, administrativne prostorije i pomoćne prostorije. Prostor za smještaj je uređen po visokim standardima za ovu kategoriju ustanova.

3.16. Zdravstveni sistem

U Prijestonici Cetinje, postoje dvije zdravstvene ustanove JZU „Dom Zdravlja“ i JZU Opšta bolnica „Danilo I“. U okviru prostornih kapaciteta JZU „Dom Zdravlja“ nalazi se i služba hitne pomoći. Tako je, u Prijestonici Cetinje postoji jedna državna i šest privatnih apoteka. JZU „Dom Zdravlja“ pruža primarne zdravstvene usluge, dok JZU Opšta bolnica „Danilo I“ pruža sekundarnu zdravstvenu zaštitu.

U cilju podizanja usluga na viši nivo, neophodna je nabavka adekvatne medicinske opreme. Naime, u JZU „Dom Zdravlja“ veliki broj medicinske opreme je zastario, a u ambulantama koje se nalaze na seoskom području većina opreme nedostaje. Pored nabavke medicinske opreme, neophodna je i sanacija zgrade JZU „Dom Zdravlja“.

3.17. Sport

Prijestonica Cetinje posjeduje veliki broj sportskih objekata, a praktična primjena pojedinih sportskih objekata nije na zavidnom nivou.

Sportskim objektima koji su u vlasništvu Prijestonice Cetinje gazduje d.o.o. Sportski centar Cetinje, u čijem su sastavu: gradski stadion i pomorski stadion, poligon malih sportova, sportski centar (u okviru koga se nalaze: glavna sportska dvorana, tri manje-namjenske dvorane, teretane, biljarij sala) i teniski teren. Sportski centar je u stanju punе funkcionalnosti i u njemu se odvijaju treningi i takmičenja sportskih klubova iz Cetinja i treningi reprezentacija koje svoje

pripreme obavljaju na Cetinju. Postoje sportski klubovi, sportski savezi i sportski društva i sportska udruženja, ukupno na teritoriji Prijestonice Cetinje 39.

4. POKAZATELJI

4.1. Civilni sektor

Postoji 34 registrovane Nevladine organizacije na teritoriji Prijestonice Cetinje. Inicijativne su i korisne za segmente djelatnosti kojima se bave. Pojedine su u inile i zna ajne iskorake u dijelu valorizacije mogu nosti i vrijednosti po kojima je ovo podru je prepoznatljivo. Perspektiva ovih organizacija je u mjeri konkretnog doprinosa razvoja Prijestonice kroz programe koje nude.

Aktivnosti NVO sektora u oblasti zaštite životne sredine

U prethodne dvije godine, nevladine organizacije doprinijele su zaštiti životne sredine na lokalnom nivou kroz razli ite inicijative. Jedan od projekata je "Baci PET e treba", koji je realizovala NVO Aktivna zona i završen u junu 2022. godine. Projekat je imao za cilj podizanje svijesti o reciklaži i smanjenju upotrebe plasti nih kesa. U okviru projekta sprovedeno je istraživanje o navikama gra ana u odlaganju otpada, u kojem je u estvovalo više od 200 osoba. Rezultati istraživanja ukazali su na potrebe za unapre enjem reciklažnih praksi u zajednici. Tokom projekta kreirana su tri kratka video zapisa sa rezultatima istraživanja i informacijama o reciklaži. Distribuirano je oko 4000 primjeraka "Vodi a za ambalažni otpad" putem mjesec nih ra una za komunalne usluge, kako bi gra ani bili informisani o pravilnom odlaganju otpada. Održani su i edukativni eko- asovi za oko 200 osnovaca, dok je više od 30 srednjoškolaca u estvovalo u tematskom takmi enju.

U okviru projekta #EkoSortiraj, koji je trajao od 6. decembra 2023. do 6. januara 2024. godine uz podršku Prijestonice Cetinje, sprovedeno je online istraživanje sa 349 gra ana. Rezultati su pokazali da je plastika najzastupljeniji otpad. Gra ani su predložili mjere poput postavljanja više kontejnera za selektivno odlaganje i organizovanja edukativnih kampanja. Aktivnosti su uklju ivale radionice u Društvenom centru i kviz znanja za osnovce.

Dana 22. jula 2024. godine, NVO Aktivna zona organizovala je doga aj "Dan za reciklažu" u parku "13. jul", koji je obuhvatao akciju iš enja, javni as o konceptu Zero Waste i zamjenu plasti nih boca za platnene torbe.

I druge organizacije su realizovale ekološke projekte. Projekat "Air Quality Monitoring System" NVO Epistemehub osvojio je priznanje WSIS Prize 2024 u kategoriji e-environment. U esnici su stekli prakti na znanja iz STEM oblasti i primjene informaciono-komunikacionih tehnologija u zaštiti životne sredine.

NVO Gnjezdo realizovala je projekt "RE:CREATE – Oživljavanje otpada kroz umjetnost", gdje su mladi kreirali više od 15 instalacija od otpada. Tokom BeerFesta 2023. godine, uz saradnju Prijestonice Cetinje i Zelenog talasa, organizovana je akcija prikupljanja ambalažnog otpada.

Prikupljeno je 40.000 plasti nih boca, 3000 staklenih boca i 10.000 limenki. U 2024. godini, Zeleni talas je nastavio sa akcijama prikupljanja otpada tokom MontenegroBeerFesta. Postavljen je prvi reciklomat sa nagradnim sistemom u Crnoj Gori, a u estvovalo je više od 1500 gra ana, koji su donijeli 30.000 limenki i boca. Uz podršku partnera obezbije eno je više od 5000 nagrada.

Ove aktivnosti nevladinih organizacija doprinijele su podizanju ekološke svijesti i implementaciji praktičnih rješenja za upravljanje otpadom u Cetinju.

4.2. Klimatske karakteristike

Geografski položaj Prijestonice u središnjem jugozapadnom dijelu Crne Gore, blizina Jadranskog mora i Skadarskog jezera, konfiguracija terena i nadmorska visina teritorije uslovjava različite klimatske odlike. Prostor Prijestonice odvojen je planinskim masivom Lovćena i Orjena od mora pa je neposredni uticaj mediteranske klime zaustavljen. S druge strane preko basena Skadarskog jezera ostvaruje se maritimni uticaj sa nešto izmijenjenim osobinama na Riječku nahiju, dok je uticaj od Boke slabije izražen na prostor Njeguša. Od presudnog značaja na klimatske odlike područja je razlika u nadmorskoj visini (od 6-1749 m) koja se odražava na temperaturu vazduha po skoro svim parametrima tokom godine. Niz udalina utiče na pojavu inverzija i izmjenu režima hoda temperature u hladnom periodu godine. Na ovom prostoru Prijestonice prisutan je mediteranski pluvijalni ciklus obimnih padavina. Na osnovu ovih uticaja u ovom području možemo podijeliti u tri klimatske zone:

- ✓ Zona Lovćena i oaze visova ispod sniježne granice, sa odlikama planinsko-mediteranske klime.
- ✓ Zona Katunske zaravni sa srednjom godišnjom temperaturom od 10° C i odlikom mediteransko-kontinentalne klime.
- ✓ Zona Skadarskog basena koje obuhvata isto ne predjele Prijestonice do srednje godišnje od 12° C sa odlikama izmijenjene mediteranske klime.

Prijestonica Cetinje ima umjereno kontinentalnu klimu sa prosječnom godišnjom temperaturom od 11°C i godišnjom amplitudom od $20,1^{\circ}\text{C}$. Cetinje spada u najkišovitije gradiće Evrope sa oko 4.000 mm vodenog taloga godišnje. Međutim, pored velikih padavina ovo područje je bez površinskih vodotokova i sa rijetkim izvorima, što je posljedica kraške konfiguracije i geološkog sastava terena.

4.3. Mineralne sirovine

Na području Prijestonice Cetinje konstatovane su mineralne sirovine koje mogu predstavljati osnov za razvoj prerađivačke djelatnosti. Izuzev boksita, treseta, i ukrasnog kamena, nema do sada utvrđenih pojava i ležišta drugih mineralnih sirovina, koje bi bile od značajnog ekonomskog interesa.

Boksitu je jedna od najznačajnijih mineralnih sirovina, a prema dosadašnjem stepenu istraženosti na teritoriji Prijestonice, najznačajniji su bijeli boksići. Najveće nalazišta ove rude su u Bijelom Poljanama na prostoru koji obuhvata površinu od oko 1200 ha.

Crveni boksić se pojavljuje na više lokaliteta na teritoriji Prijestonice od Bate Cucke do Tomi a i Mikuli a. Stepen istraženosti još uvek nije dovoljan da bi se imala ta predstava o zalihamama i kvalitetu ove sirovine.

Ukrasni kamen se nalazi na području Vrela i Ugnja, u blizini puta Cetinje-Budva. Rezerve ovog kamena procjenjuju se na oko 2 miliona tona, ali je otvaranje bilo kakvog majdana izuzetno osjetljivo sa stanovišta ambijentalnih i ekoloških kvaliteta ovog dijela podlova enskog područja, a sa druge strane ne postoje ni osnovni elementarni uslovi za normalno odvijanje procesa proizvodnje.

Naslage treseta nalaze se na području Skadarskog jezera, a koje bi mogle biti aktivirane za proizvodnju prirodnog ubriva.

4.4. Prirodne vrijednosti

U zahvalu Plana i njegovom neposrednom okruženju nalaze se više prirodnih dobara zašti enih na osnovu nacionalnog zakonodavstava i to:

- ✓ Nacionalni park Lovcen (6.220 ha) i Skadarsko jezero (40.000ha-dijelom, do granice sa opština Podgorica i Bar),
- ✓ spomenici prirode - Njegošev park, Park 13. jul na Cetinju, Park u dvorištu dječje bolnice, Lipska pećina i Jama Duboki do na Njegušima.

U ukupnoj zašti enoj površini, najveći udio imaju nacionalni parkovi, dok je površina ostalih zašti enih lokaliteta znatno manja.

Prirodna baština je očuvana u znaku ajnoj mjeri, ali je prisutan narastajući trend pritisaka na njene vrijednosti i to kroz iskorišćavanje prirodnih resursa, konverziju prirodnih staništa u poluprirodna i vještak, intezivniji razvoj u određenim sektorima (turizam, izgradnja krupnih infrastrukturnih objekata itd.) i zaganjanje ekosistema (otpadne vode, vrsti otpad).

Nacionalni park „Lovcen“ obuhvata centralni i najviši dio lovenskog masiva. Ustanovljen je 1952. godine. Osnovni strukturni elementi zašti enog područja su kraška polja i visoki, strmi kraški grebeni. Specifičan spoj životnih uslova uticao je na razvoj raznovrsnih i složenih ekosistema i bogatstvo vrsta faune, flore i gljiva. Na relativno uzanom prostoru slijede se brojni i raznovrsni oblici reljefa naglašeni na središnjem dijelu planine gdje se uzdiže Štirovnik (1749 mnv) i Jezerski vrh (1657 mnv). Na ovom prostoru zastavljen je mozaik kraškog reljefa: škrape, vrtače, jame, pećine, uvale i drugi kraški fenomeni koji pejzažu daju specifičan karakter. Od ukupno 3400 vrsta vaskularne flore Crne Gore, na ovom prostoru je zastavljeno 1300 vrsta. Konstatovan je veliki broj endemskih (47 vrsta), reliktnih (19 vrsta) i rijetkih vrsta biljaka koje su od posebnog nacionalnog, kao i međunarodnog značaja. Šume predstavljaju dominantan ekosistem obuhvatajući oko 71% površine Parka. U najvećem procentu su zastavljene bukove šume. Rezervat bora munike (69 ha) nalazi se na strmim padinama Jezerskog vrha i Štirovnika.

gdje ovaj endemi ni bor raste pojedina no ili u grupama. Podru je Lov ena je bogato gljivama (oko 400 vrsta) od kojih posebnu vrijednost imaju vrste koje se kao me unarodno ugrožene nalaze na Crvenoj listi Evrope. Ove vrste su, tako e, zašti ene nacionalnim zakonodavstvom. Geografski položaj, klima i raznovrsni biotipi, mediteranski uticaj, te prisustvo Bukovih i hrastovih šuma kao i karstnih obronaka i visokoplaninskih livada, omogu ili su razvoj bogate faune. Zna ajno prisustvo oko 20 sisara. U ornitološkom pogledu podru je Lov ena odlikuje se bogatstvom vrsta koje ga posje uju u toku svojih migracija ili se tu gnijezde. Od 88 vrsta ptica registrovanih u Parku, zaštitu uživa 85 vrsta po nacionalnom zakonodavstvu. Tako e je prisutan veliki broj vodozemaca (5 vrsta) i gmizavaca (11 vrsta) od kojih ve ina vrsta ima me unarodnu zaštitu, a zašti ene su i nacionalnim zakonodavstvom. Jezero ispod Jezerskog vrha je stanište malog i glavatog mrmoljka i veoma zna ajan reproduktivni centar svih vrsta vodozemaca i gmizavaca, pa time predstavlja zna ajan lokalitet za zaštitu kao specijalni herpetološki rezervat.

Najmonumentalniji spomenik Nacionalnog parka je Njegošev mauzolej na Jezerskom vrhu. Lov enski kraj obiluje elementima narodnog graditeljstva sa autenti nim starim ku am i seoskim guvnima na kojima su održavani zna ajni skupovi. Vrijedan je i fond sakralne graditeljske baštine. Svojevrstan graditeljski relikt predstavljaju uvene lov enske serpentine koji vijuga uz Lov en od Kotora do Njeguša, živopisnog planinskog sela, u kojem se nalazi rodna ku a Petra II Petrovi a Njegoša.

Nacionalni park „Skadarsko jezero“ daje poseban pe at Prijestonici s obzirom na prepoznatljiv izgled i izuzetan sklad prirodne i kulturne baštine. Nacionalni park od 1983. godine. IBA status (Podru je od me unarodnog zna aja za boravak ptica) od 1989. godine, a od 1995. godine upisano je na Svjetsku listu mo vara od me unarodnog zna aja – Ramsar lista. Karakteristi an izgled pejzažu daju prostori Rijeke Crnojevi a, prostrana površina jezera, razu ena obala bogata brojnim zalivima, poluostrvima i rtovima, stjenovita ostrva, bzna mo na vegetaciju sa nepreglednim trš acima i livadama lokvanja i vodenog oraška (kasoranje), bujnim vodoplavnim livadama i poplavnim šumama. Samo jezero je kriptodepresija sa oko 30-ak sublakustri nih izvora, takozvanih „oka“ od kojih je najdublje Raduš (60 m). Podru je Skadarskog jezera ima bogatu floru i faunu sa brojnim endemi nim i ugroženim vrstama. Najzna ajnija staništa Skadarskog jezra su mo varna staništa, koja po svjetskim standardima spadaju u najugroženije habitate, a istovremeno su to i tzv. „hot spots“ ta ke sa velikimm biodiverzitetom. Zajednica algi Skadarskog jezara odlikuje se raznovrsnoš u mikrofitskih i makrofitskih predstavnika. Skadarsko jezero je raj za preko 270 vrsta ptica od kojih su mnoge prorije ene i ugrožene. Ve ina vrsta su migratorne, a oko 45 vrsta ptica prezimi na jezeru, dok se oko 73 vrsta gnijezdi na podru ju jezera. U jezeru živi 48 vrsta riba od ega je 15 endemi nih vrsta. Pored autohtonih vrsta, kakve su krap i ukljeva, interesantno je prisustvo nekih morskih riba kao što su: jegulja, cipol, skakavica i kubla. Veoma zanimljiva i u velikom stepenu endemi na fauna gmizavaca i vodozemaca. Region Skadarskog jezera naseljava veliki broj sisara. Sisari su manje vezani za vodena staništa, izuzev vidre kao tipi nog vodenog predstavnika, ostali sisari pripadaju kopnenim ekosistemima. Mnogobrojni kulturno-istorijski spomenici, arheološka nalazišta, srednjevjekovni manastirski kompleksi i utvr enja, govore da je ovo podru je od davnina bilo zna ajno kulturno središte. Izuzetne odlike kulturnog nasle a in tradicionalno graditeljstvo, stara naseljena nenaseljena i danas esto napuštena ribarska naselja, smještena na samoj obali jezera: Poseljani, Karu i dr.

4.5. Zašti ena prirodna dobra grada

Najzna ajnije zelene površine grada su: „**Njegošev park**“ , **Park „13. jul“** i „**Park u dvorištu Dje je bolnice**“. Pored visoke estetske vrijednosti, imaju izraženu kulturnu funkciju, a kao javne zelene površine imaju i rekreativnu namjenu. Parkovi, zajedno sa Vladi inom baštom, Ljetnom pozornicom, starim stadionom i padinama Orlovnog krša, predstavljaju neodvojivi segment spomeni kih i ambijentalnih vrijednosti i integralni dio istorijskog jezgra Prijestonice.

Osobenosti „**Parka 13. jul**“ su sadržane u istorijskom nastanku i zna aju, u znamenitosti istorijskih li nosti koje su ga formirale, održavale i ostavile novim generacijama, a sa druge strane u injenici da je to me u prvim javnim parkovskim povšinama na Cetinju. Nekadašnji Gradski (Varoški) park, a kasnije “Park 13. jul” zašti en je Rješenjem o zaštiti objekata prirode (Rješenje br. 01-300 od 28.04.1965. godine) kao hortikulturni objekat.

“Park 13. jul“ je stavljen pod zaštitu radi o uvanja prostorno-ambijentalnih, botani kih, bioekoloških, predionih i kulturno-istorijskih vrijednosti grada, kao i o uvanja reprezentativnog identiteta užeg gradskog jezgra i održavanja i unaprije enja ukupnog stanja bioloških, estetskih i turisti kih vrijednosti Prijestonice.

Dendrofloru Parka ine 34 drvenaste biljne vrste od kojih su ve ina autohtone/nativne vrste predstavljene sa 605 primjeraka ili 76,29%, dok od alohtonih vrsta ima 188 primjeraka ili 23,71%. U parku sa prostorno-kompozicijskim rasporedom u vidu manjih grupa, aleja i solitera, visoka stabla liš arskih vrsta su zastupljenija od etinarskih.

U dendroflorli ovog prostora prisutna je tisa (*Taxus baccata*) koja je zakonom zašti ena vrsta. Unutar parkovskih površina su naj eš e prisutne populacije jasena, te nekolikih vrsta javora i nekoliko vrsta lipa pojedina no predstavljene sa nešto više od po 100 primjeraka. U pitanju su uglavnom lijepi visoki parkovski primjerici, dobre kondicije, koji uz stabla ostalih vrsta - divljeg kestena, crnog oraha, bukve, dugloazije, trnovca, breze, idr, grade guse sklopove. etinarsko drve e je prisutno unutar parkovskih površina u manjem broju, u odnosu na liš are. Soliterne stare primjerke crnog bora, uglavnom dobrog stanja, prate sa manjim brojem stabala jela, smr a, ariš, cer i dr.



Park 13. jul

Mla a stabla Lausonovog pa empresa prosje ne visine 6m prisutna su duž sjeverne strane parka, a mla e sadnice na isto noj strani parkovskih parcela. Evidentiran je ve i broj žbunastih formi razli ite vitalnosti i dekorativnosti - *Mahonia aquifolium*, *Taxus baccata* *Juniperus chinensis Stricta*, *Thuja occidentalis*, *Thuja orientalis* itd.

“Njegošev park“ se prvi put našao na listi zašti enih prirodnih dobara Crne Gore 1965. godine kao botani ko-hortikulturni objekat (Registar zašti enih podru ja i podru ja pod preventivnom zaštitom, Rješenje br. 01-298 od 07.05.1965.g.). Tom prilikom su u Centralni registar zašti enih objekata prirode unijeti vrlo oskudni podaci o njegovim osnovnim odlikama.


Položaj Parka, zna ajno prisustvo dendroflore, koncepcija, kompozicione vrijednosti i kulturno-istorijski elementi, predstavljaju jedinstveni prostor u istorijskom jezgru Cetinja. Osobenosti “Njegoševog parka” su sadržane u istorijskom nastanku i zna aju, u znamenitosti istorijskih li nosti koje su ga formirale, održavale i ostavile novim generacijama, a sa druge strane u injenici da je to jedna me u prvim javnim parkovskim povšinama na Cetinju.

I “Njegošev park” je stavljen pod zaštitu radi o uvanja prostorno-ambijentalnih, botani kih, bioekoloških, predionih i kulturno-istorijskih vrijednosti grada, kao i o uvanja reprezentativnog identiteta užeg gradskog jezgra i održavanja i unaprije enja ukupnog stanja bioloških, estetskih i turisti kih vrijednosti Prijestonice.

U prvim godinama formiranja, park je bio u slobodnom pejzažnom stilu, a kasnije poprima elemente klasi nog stila po ugledu na francuske vrtove sa geometrijskim rješenjem staza i

parternih zasada (bordurama). Danas je to javna zelena površina, sa stablima velikih dimenzija, koja je više puta rekonstruisana.

Na prostoru Njegoševog parka zabilježeno je ukupno 43 vrste drvenastih biljaka, i to: 23 autohtone i 20 alohtonih. Dominiraju visoka stabla liš arskih vrsta, ali ima i zna ajan broj stabala etinarskih vrsta. Zbog kompozicije i prostornog rasporeda etinara, vizuelno se sti e utisak njihove jednake zastupljenosti sa liš arima.



Njegošev park

U ukupnom broju stabala (789) dominira obi na jela (*Abies alba*) sa 121 stablom, a od ostalih vrsta drve a zastupljene su: bukva (*Fagus sylvatica*) sa 94 stabla, smr a (*Picea abies*) sa 85 stabala, gorski javor (*Acer pseudoplatanus*) sa 74 stabla, crni bor (*Pinus nigra*) sa 60 stabala, kao i razli ite vrste lipa, javora, itd.


Dominiraju autohtone vrste sa 665 stabala ili 84,28%, dok alohtonih vrsta ima samo 124 ili 15,72%. Od zakonom zašti enih vrsta, u dendroflori ovog parka srije e se tisa (*Taxus baccata*).

Markantni primjerici starih stabala crnog bora, smr e, gorskog briješta i bukve ine okosnicu ovog parka i ukazuju na vrijeme njihove sadnje i nastanka samog parka (prije >100 godina).

U zate enom stanju, cijelokupno drve e i grmlje uglavnom ima dobre funkcionalne, estetske i oblikovne karakteristike. Dominantna vrsta obi na jela (Slika 2) najviše je zastupljena u centralnom dijelu Parka, a prate je sa manjim brojem stabala smr a i crni bor koji su difuzno

raspore eni po njegovoj unutrašnjosti. Pored lijepih skladno formiranih stabala obi ne jele, prisutna su i njena nešto mla a stabla. Od ostalih liš arskih vrsta prisutni su jasen, te nekolike vrsta javora, briješta i lipe, dok se sa ponekoliko ili samo sa jednim primjerkom srije u: hrast lužnjak, divlji kesten, džanarika, platan, breza, trnovac, žalosna vrba, maklura, itd. Uz samu ogradu iza hotela "Grand" evidentirano je relativno visoko stablo žalosne vrbe dobre vitalnosti, koje po inje da obrasta bršljan. Impozantni primjerak maklure evidentiran je na južnoj strani parka, sa zapadne strane kafi a "Vinska ku a".

Park u dvorištu Dje ije bolnice je zašti en 1965. godine i upisan je u Registar zašti enih podru ja i podru ja pod preventivnom zaštitom (Rješenje br. 01-296 od 07.05.1965).



Park u dvorištu Dje ije bolnice

"Park u dvorištu Dje ije bolnice" je stavljen pod zaštitu (kao i prethodni) radi o uvanja prostorno-ambijentalnih, botani kih, bioekoloških, predionih i kulturno-istorijskih vrijednosti grada, kao i o uvanja reprezentativnog identiteta užeg gradskog jezgra i održavanja i unaprije enja ukupnog stanja bioloških i estetskih vrijednosti Prijestonice.

U centralnom dijelu parka i oko zgrade Dje ije bolnice okosnicu zelenila ine velelepni primjerici crnog bora, zatim vrijedni primjerici arisa i smre. Uz ogradu do ulice, sa zapadne strane parka, prisutne su liš arske vrste. To su pretežno visoka stabla jasena, te nekoliko vrsta lipa i javora koja su u dobrom stanju. Na isto nom dijelu evidentirana je mla a vegetacija – isto nja ka i zapadnja ka tuja, Lavsonov pa empres što uveli ava estetsku vrijednost ovog prostora.

Veoma je zna ajna sanitarno-higijenska funkcija parka jer je park dio bolni kog kompleksa. Od autohtonih vrsta u prizemnoj flori konstatovan je tako e odre eni broj zeljastih vrsta. Od autohtonih vrsta u prizemnoj flori konstatovan je tako e odre eni broj zeljastih vrsta: *Bellis sylvestris*, *Viola tricolor*, *Achillea millefolium*, *Plantago lanceolata* i dr.

4.6. Speleološki objekti

Pe ine su jedinstven dio prirodnog okruženja. Zbog njihovog sporog i postepenog nastajanja, u pe inama se mogu na i izuzetni oblici, sedimenti i nanosi, kalcitni nakit i raznovrsni oblici života. Tokom hiljada godina, postupnim nagomilavanjem kalcita stvarali su se pe inski oblici izuzetne estetske vrijednosti. Mnogi od ovih oblika su od velikog zna aja za nau na istraživanja pe ina na osnovu kojih se analizom mogu izvesti zaklju ci o evoluciji pe ina. U evropskim zemljama sve pe ine su zašti eni objekti prirode. Direktivom Evropske unije o staništima pe ine su prepoznate kao tip staništa za koji EU ima interes za o uvanje. Pristup njima je strogo zabranjen bez dozvole nadležne institucije. Eventualno sakupljanje materijala mogu e je samo uz pratnju stru nog lica.

Na podru ju Prijestonice Cetinje postoji mnoštvo speleoloških objekata, jama i pe ina. S obzirom na karstnu podlogu terena, može se smatrati da na podru ju Prijestonice postoji i do hiljadu speleoloških objekata. Posebno su interesantne: Lašorska, Strugarska, Obodska i Koronjina poznata kao arheološki lokalitet. Pored jame Duboki do na Njegušima, na Lov enu postoji više njih od kojih su 7-8 speleološki istražene. Da bi se proširila turisti ka ponuda Cetinja planira se adaptacija Cetinske pe ine.

Lipska pe ina, Zbog zna ajnih prirodnih vrijednosti Lipska pe ina je zašti ena Zakonom o zaštiti prirode 1968. godine kao spomenik prirode na osnovu donijetog Rješenja Republi kog zavoda za zaštitu prirode (akt br.01-959 od 12.12.1968. godine). Lipska pe ina pripada III kategoriji zašti enog podru ja.

Lipska pe ina je smještena u jugoisto nom dijelu pre age koja odvaja Cetinsko polje i Dobrsku uvalu. Nalazi se ispod Belvederske pre age i leži na visini od 490 - 600m. Pe ina je imala jedan jamski ulaz, Austrijske okupacione vlasti su, radi lakšeg ulaska u pe inu i dolaska vode u njoj, minirali kanal u produžetku jamskog ulaza i formirala i drugi „pe inski“ ulaz.

Odlukom o odre ivanju upravlja a spomenika prirode Lipska pe ina kod Cetinja 26.12.2012. godine (broj akta 01-030/12/10793) Skupština Prijestonice je odredila upravlja a Sekretarijat za planiranje i ure enje prostora i zaštitu životne sredine. U 2013. godini „Lipska pe ina“ je datA na koriš enje Turisti kom preduze u „Lipska pe ina D.O.O. Podgorica“ po modelu javno - privatnog partnerstva. Predmet ugovora je zaštita, unapre enje, koriš enje i održivi razvoj, kako pojedinih tako i cijelog zašti enog prirodnog dobra kroz osnovne, dugoro ne i posebne ciljeve. Valorizacija Lipske pe ine po elu je tokom 2013. godine, a prvi put je otvorena za turisti ke posjete 13. jula 2015. godine.

Prvi publikovani nacrt i detaljniji opis Lipske pećine potječe s početka XX vijeka. Pećina je tada istražena do 890 m. Ukažano je da Lipska pećina posjeduje bogat pećinski nakit i da je treba uređiti za turističku posjetu. Nakon toga tokom XX vijeka je uslijedilo još nekoliko istraživanja pećine od strane austrijskih, slovenačkih i naših speleologa. Do sada je istražena dužina pećinskih kanala od oko 3,4 km dok je vertikalno rastojanje između najviše i najniže tačke u objektu preko 300 metara.



Lipska pećina, pećinski nakit

Nije uređen inventar ni za jednu taksonomsku grupu, dok su podaci o nalazima pojedinih vrsta malobrojni i sporadični. O fauni slijepehi miševa koja nastanjuje ovaj lokalitet možemo govoriti jedino preko o ekivanih vrsta, uglavnom onih koje su zabilježene za susjedne lokalitete, odnosno šira geografska područja kakvo je Skadarsko jezero. O fauni beski menjaka postoje samo rijetki zapisi o nalazima određenih vrsta u ovoj pećini, ali integralnog popisa vrsta nema, jer kao i kod ostalih taksonomskih grupa nije bilo sveobuhvatnih naučnih istraživanja.

U toku je izrada Studije zaštite (revizije) koja sadrži: opis prirodnih, stvorenih i predionih odlika prirodnog dobra, karakteristike, odnosno vrijednosti lokaliteta, postojanje stanje resursa sa procjenom njihove valorizacije, prostorni raspored sa kartografskim prikazom rasprostranjenja najznačajnijih staništa i vrsta (ciljeva zaštite), ocjenu stanja područja, centralnu koordinatu zaštite enog područja, mišljenje u pogledu stavljanja prirodnog dobra pod zaštitu, predlog razvrstavanja prirodnog dobra prema znamenju, predlog kategorije i zona zaštite (režima zaštite), predlog prostorne granice zaštite enog područja sa granicama zona i režimima zaštite, kartografski prikaz sa ucrtanim granicama zaštite enog područja, odnosno sa oznakom lokacije

na osnovu podataka iz katastra nepokretnosti, koncept zaštite, unaprje enja, održivog razvoja, na in upravljanja tim podru jem, predlog mjera i uslova zaštite, predlog radnji, aktivnosti i djelatnosti koje se mogu obavljati u pojedinim zonama i režimima zaštite, radnje, aktivnosti i djelatnosti koje se ne mogu obavljati u pojedinim zonama i režimima zaštite, posljedice koje e donošenjem akta o proglašenju proiste i, a posebno u odnosu na vlasni ka prava i zate ene privredne djelatnosti, kao i orientaciona finansijska sredstava za sprovo enje akta o proglašavanju zašti enog prirodnog dobra i druge elemente od zna aja za stavljanje pod zaštitu prirodnog dobra.

Jama Duboki do na Njegušima nalazi se na Listi zašti enih prirodnih dobara Crne Gore kao Spomenik prirode (Rješenje o zaštiti objekata prirode „Sl. list SRCG“ br. 30/68). Shodno nacionalnoj i IUCN kategorizaciji svrstana je u III kategoriju zašti enog podru ja. Ova jama je jedna od najdubljih jama u Crnoj Gori (340m). U njoj je utvr eno periodsko jezero na 120m i sifonsko jezero na dnu kao i pe inski nakit na više mjesta. Zna ajna je kao geomorfološki i hidrološki objekat jer je bojenjem utvr ena veza sa izvorima kod Kotora. Za navedeno podru je nedostaje Studija zaštite (revizije) zašti enog prirodnog dobra shodno l. 35 i 114 Zakona o zaštiti prirode nije imenovan upravlja i nije donijet Plan upravljanja.

5. ANALIZA STANJA ŽIVOTNE SREDINE

5.1. Urbana gradnja

Planska rješenja sa strateškom procjenom uticaja na životnu sredinu uključena su uz uvažavanje posebnih uslova zaštite urbane matrice jezgra Prijestonice i njene okoline. Težilo se i teži da se učini prepoznatljiva i autentična mreža trgova, pješačkih i parkovskih površina.

Efekti usvojenih planskih dokumenata sa strateškom procjenom uticaja na životnu sredinu i Studijama zaštite zaštite prirodna dobra, doprinosi boljoj životnoj sredini i unaprijediti biodiverzitet na području Prijestonice.

Usvojenim Planskim dokumentima nije izmijenjena opšta slika i karakteristike ambijenta već se stremilo prirodnom progresivnom trendu. Da bi se spriječili, smanjili ili eliminisali, eventualni negativni uticaji na zdravlje ljudi i životnu sredinu do kojeg može doći i realizacijom Planova, predložene su mjere zaštite tokom izrade projekata.

Strateškim procjenama uticaja na životnu sredinu obuhvataju se: zaštita podzemnih voda (obezbjediće se ugradnjom uređaja za prevoz avanje kanalizacije, priključivanjem na gradsku kanalizacionu mrežu, mrežu vodovoda i dr.); zaštita tla od zagađenja (izbjegavanje izgradnje septičkih jama i omogućavanje priključka na gradsku kanalizacionu mrežu, regulisanje odnošenja smeća i drugog otpada); zaštitu vazduha od zagađenja (izbjegavanje individualnih sistema grijanja na goriva koja zagađuju vazduh); zaštita flore, faune, ekosistema i zaštita posebno zaštićenih objekata prirode.

Određene aktivnosti mogu narušiti postojeću prirodnu ravnotežu te je na osnovu Zakona potrebna izrada elaborata procjene uticaja na životnu sredinu u kojem uticaj projekta sadrži kvalitativni i kvantitativni prikaz mogućih promjena u životnoj sredini za vrijeme sproveđenja projekta. Procjenama uticaja na životnu sredinu utvrđuju se mjere za sprečavanje ili ublažavanje znatnih štetnih uticaja na životnu sredinu, kao i mjere pripravnosti i mjere koje će se preduzeti u slučaju akcidenta.

U skladu sa Studijama revizije, mjeru zaštite prirode za gradske parkove, te s toga se planskim zahvatom izuzimaju od mogućih uticaja na bonitet.

Izrada boniteta biljnog fonda, kroz koji će se prikazati sva stabla i njihov kvalitet na osnovu definisane metodologije i utvrđenih kriterijuma, kao osnov za rekonstrukciju, odnosno revitalizaciju parkova, i kao osnov za izradu dalje projektne dokumentacije.

Kako izgradnja može eventualno dovesti do ireverzibilnog gubitka staništa, neophodna je saradnja sa nadležnim inspekcijskim organima i NVO sektorom kako bi se spriječila moguća degradacija u prostoru.

5.2. Vazduh

Zoniranje teritorije Crne Gore na zone kvaliteta vazduha sprovedeno je u saradnji sa italijanskim konsultantskom kompanijom Techne Consulting, uz korištenje matematičkog modela za disperzionalno modeliranje kvaliteta vazduha, podataka iz dotadašnjeg monitoringa i rezultata kampanje praćenja kvaliteta vazduha mobilnim stanicama. Ovom empirijskom procjenom

konstatovane su tri zone kvaliteta vazduha i odreene pozicije za tadašnjih 5 automatskih stanica za praenje kvaliteta vazduha.

Prijestonica spada u većinu gradova u Crnoj Gori, gdje se ne vrši kontinuirano mjerjenje zagađenja vazduha iako postoji meteorološka stanica za mjerjenje mikroklimatskih parametara. Kako ne postoje relevantni podaci o stanju kvaliteta vazduha, ne može se donijeti generalni zaključak o kvalitetu vazduha i da li je na zadovoljavajućem nivou sa stanovišta zdravstvene sigurnosti stanovništva. Može se pretpostaviti o pogoršanju kvaliteta vazduha prouzrokovanim povećanjem broja automobila, povećanjem emisija dimova, estica i ostalih produkata sagorijevanja fosilnih goriva iz individualnih ložišta i kotlarnica (zimski period).

5.3. Poljoprivreda i vodoprivreda

5.3.1. Poljoprivreda

Teritoriju Prijestonice sa injavaju više oblasti koje svojim karakteristikama određuju tip poljoprivredne proizvodnje. Tako u pojedinim oblastima dominiraju ratarska proizvodnja, stočarstvo, pčelarstvo i ribarstvo, dok se u drugim razvijaju vinogradi i zasadi najraznovrsnijih voćnih vrsta sa prepoznatljivim tradicionalnim načinom proizvodnje. Teritorija ne raspolaze značajnjim resursima obradivih poljoprivrednih površina, tako da nemamo komercijalnu proizvodnju ratarskih kultura.

Poljoprivreda predstavlja izvor prihoda stanovnika opštine posebno ruralnih područja, i nije su mogućinosti ostvarivanja alternativnih prihoda ograničene.

Organizovanija poljoprivredna proizvodnja je prisutna kod 276 poljoprivredna gazdinstva koja su registrirana u Registr poljoprivrednih gazdinstava Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Od navedenog broja gazdinstava 270 poljoprivrednih i 6 pravnih lica. Osim nosilaca gazdinstava broj angažovanih lica na porodičnim gazdinstvima iznosi 244, a na gazdinstvima pravnih lica angažovano 60 osoba. U navedenom Registru 34 žene su nosioci gazdinstava.

Stočarska proizvodnja je jedan od najznačajnijih sektora za razvoj, međutim nije dovoljno razvijen što je uslovljeno usitnjениm gazdinstvima i tradicionalnim, ekstenzivnim načinom proizvodnje.

Govedarstvo je navažniji podsektor stočarske proizvodnje, intenzivniji uzgoj goveda u ravničarskom području nego na brdovitom području. Uglavnom preovladava proizvodnja mlijeka i mesa, koji se najveći značaj ogleda u proizvodnji mlijeka u sjevernom dijelu opštine, dok u basenu Skadarског jezera uglavnom je orijentisano za proizvodnju tele, kečape i june, te mesa. Gazdinstva koja se bave govedarstvom su porodična.

U planinskom dijelu dominira ovčarstvo i kozarstvo kao važan sektor stočarskog zboslog korišćenja niskoplodnih površina. Jagnje i meso je glavni proizvod ovog podsektora, ostatak mlijeko, dok vuna i estuji sa veoma malom vrijednošću. Uzgoj koza, je veoma važan za

ova brdovita područja, jer su prirodni uslovi znatno nepovoljniji za uzgajanje drugih vrsta preživara.

Prema podacima Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove na teritoriji Prijestonice, registrovana je proizvodnja i prerada malih količina primarnih proizvoda životinjskog porijekla proizvedenih na poljoprivrednom gospodarstvu (prerada mlijeka) kod 20 proizvođača.

Svinjarstvo nije dovoljno razvijeno i može se povezati sa malom proizvodnjom koncentrovanih smješta (zrnavlje žitarica, stočno brašno itd) u Crnoj Gori koja se koristi za uzgoj svinja. Proizvedeno svinjsko meso uglavno se koristi za sopstvenu upotrebu. Živinarstvo je slabije razvijeno, dok proizvodnja brojlera nije zastupljena.

Naša opština ima dugu i bogatu tradiciju bavljenja pčelarstvom. Bogatstvo aromatičnih, ljekovitog i medonosnog bilja pruža povoljne prirodne uslove za razvoj ove grane poljoprivrede. Značaj pčelarstva manifestuje se u proizvodnji meda i ostalih pčelinjih proizvoda (kao hrana i dodatak prehrani zbog svojih funkcionalnih svojstava). Medne pčele su korisne i za opravšivanje biljaka, a imaju direktno uticaj na povećanje prinosa raznih voćarskih, ratarskih, livadskih i drugih kultura.

Broj pčelara je svakim danom sve veći i jer je i ekonomski faktor odlučujući i za povećanje broja košnica. Pčelarsko društvo Cetinje broji 114 članova sa 4.860 pčelinjih zajedница.

Na teritoriji Prijestonice ribarstvo se odvija kroz oblik kontrolisanog sportsko rekreativnog i privrednog ribolova. Privredni ribolov koji se obavlja na Skadarskom jezeru od strane lokalnog stanovništva priobalnih naselja u većini slučajeva predstavlja osnovni izvor prihoda. Generalno gledano ribarstvo na ovom području je nedovoljno razvijeno. Riječ o malom ribolovu koji se obavlja tradicionalnim unovima koji se plasiraju direktno na tržiste (kupcima, pijacama, restoranima).

Prema podacima Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove na teritoriji Prijestonice, registrovana je prerada ribe "Ribarstvo MM" u Bajicama -Cetinje.

Po podacima Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove objekti za proizvodnju i preradu hrane životinjskog porijekla osim navedenih, koji su upisani i odobreni: 22 za preradu mesa i 1 klanica i prerada mesa,

Biljna proizvodnja se organizuje na relativno oskudnim obradivim površinama koje su uglavnom smještene u kraškim poljima i uvalama i kao takve nepristupačne su za mehanizovanu obradu. Proizvodnja povrća je dosta raznolika. Prednja i proizvodnja krompira koji se može uzgajati i na različitim nadmorskim visinama. Ostale vrste povrća kao što su luk, kupus, paradajz i sl., gaje se uglavnom za potrebe u domaćinstvima.

Vinogradarstvo je jedna od značajnijih i perspektivnijih poljoprivrednih grana naše opštine. U basenu Skadarskog jezera dominiraju vinske sorte Vranac i Kratošija. Povoljni agrogeološki uslovi kao i zemljilišni potencijali preduslov su za podizanje novih zasada vinove loze.

Na području Prijestonice registrovan je jedan proizvođač u organskoj proizvodnji-biljna proizvodnja i dva proizvođača su u prelaznom periodu za registraciju. Radi se o biljnoj

proizvodnji-vinogradarstvo i stočkoj proizvodnji-pčelarstvo. Za proizvodnju organske hrane potrebno je dosta ulaganja u informisanost poljoprivrednih proizvoda a a.

Tako će se dosta investira u modernizaciju vinarija i povezivanju sa turizmom. Na osnovu podataka nadležnog ministarstva na području Prijestonice evidentirano je 11 vinarija. Na prostoru Prijestonice proizvodi se kvalitetno vino sorte vranac, kratošija. Razvojem vinogradarstva podstiče se i razvoj turizma na seoskom području.

Voćarstvo karakteriše velika usitnjenošć posjeda. Gotovo u svim seoskim domaćinstvima uzgaja se voće na oku nica za sopstvene potrebe i preradu.

U objavljenim Javnim pozivom doprinijelo se razvoju poljoprivrede na seoskom području naše opštine. Za period 2023. i 2024. godina poljoprivredni proizvodi su podržani u iznosu od 45.000,00 eura. Najveći u podršku su imali držaoci preduzmina učesnika zajednica.

5.3.2. Vodoprivreda

Većina sela na teritoriji Prijestonice Cetinje još uvek nema kvalitetno riješeno pitanje vodosнabđivanja, što je uslovljeno složenom geološkom građom, intezivnom zbijenosti u karbonatnih stijenskih masa i izostankom izdašnih izvora. Velika udaljenost između kuća i krševiti tereni iziskuju i velike izdatke koji su potrebni za izgradnju vodovodnih objekata. Najizraženiji karst se javlja na području Katunske nahijske, pa su problemi vezani za snabdijevanje vodom ovdje i najizraženiji. Za obezbjeđivanje vode mještani su priručeni da grade bistrice, i sakupljenu kišnicu koju koriste kao vodu za piće, napajanje stoke i druge potrebe.

Iako Cetinje spada u najkišovitije gradove Evrope sa oko 4000 mm vodenog taloga godišnje, Cetinjsko polje i Njeguško polje i njihova neposredna okolina su bez površinskih vodotoka i sa rijetkim izvorima, što je posljedica kraške konfiguracije i geološkog sastava terena.

Podzemne vode predstavljaju poseban kvalitet prirodnog ambijenta, ali i znajuće vodoprivredno bogatstvo. U hidrogeološkom pogledu izdvajaju se karbonatne stijene, koje se karakterišu visokom pukotinskom poroznošću, sa karstnom izdanju, zatim fluvio-glacijalni i glacio-limnijski sedimenti velike poroznosti koji se ponašaju kao kolektori podzemnih voda i na kraju vodonepropusni tercijarni sedimenti smješteni ispod prethodnih, koji se ponašaju kao barijera daljem prodiranju podzemnih voda što za posledicu ima pojavu velikog broja „prirodnih bunara“ iz kojih se koriste podzemne vode. Nadležno ministarstvo uz znatna finansijska sredstva je podržalo izgradnju vodovodnih objekata na našoj teritoriji. Navedena sredstva za prethodni period iznosila su 300.000,00€.

Ista i kvalitetna voda predstavlja prirodno bogatstvo, od vitalnog značaja za život i funkcionalisanje ljudi, biljaka i životinja. Zagrejanje vode negativno utiče na životnu sredinu kroz ugrožavanje živog svijeta, sa privremenim i trajnim izmjenama i gubitcima biodiverziteta i prirodnih staništa.

Direktiva Evropskog parlamenta i Vijeća, Okvirna direktiva o vodama (2000/60/EC) kojom se uspostavlja evropski okvir za djelovanje u području vodne politike, sa najznačajnijim ciljem propisivanja programa kontinuiranog monitoringa stanja voda prenesena je u nacionalno zakonodavstvo.

U cilju kontrole nije vršeno uzorkovanje vode na sledećim vodoizvorištima: Živa i Trnovski potok u MZ Trešnjevo; Studenac u MZ Kosijeri; Releza (podzemno izvorište) MZ Štitari; Studenac uganjski, Grohot i Zuberov tok, Soko bjeloški i Prisoje boriši ko U MZ Konak; Struge u MZ Rijeka Crnojevića; Pržnik u MZ Meterizi i Koritnik u MZ Njeguši.

U NP Lovćen prepoznata su sledeća vodoizvorišta: Ivanova korita; Ljubin potok; Jama; Međuvršje; Zverinjac; Kamenica; Koritnik; Pištet; Bukovi ka voda; Studenac; Uganska vrela; Zuberov tok; Studenci; Obzovica i dr.

5.4. Voda za piće

Podaci o ispitivanju kvaliteta vode, u tabelarnom prikazu, za 2023. i prva tri kvartala 2024. godine

DOO „Vodovod i kanalizacija“ Cetinje upravlja i gazdije sa tri nezavisna sistema vodosnabdijevanja na teritoriji Prijestonice i to: sistemom vodosnabdijevanja grada sa vodoizvorišta Podgorska Vrela i Uganska Vrela, sistemom vodosnabdijevanja Rijeke Crnojevića sa vodoizvorišta Struge i sistemom vodosnabdijevanja Njeguša sa vodoizvorišta Koritnik. Ispitivanje kvaliteta sirove vode na navedenim izvorištima vrši se svaka tri mjeseca, odnosno četiri puta godišnje, dok se ispitivanje kvaliteta hlorisane vode za gradsko područje radi dva puta mjesечно na četiri pozicije u gradskoj distributivnoj mreži, na Rijeci Crnojevića jednom mjesечно na dvije pozicije i na Njegušima jednom mjesечно na jednoj poziciji, kada ima vode u tom sistemu. U tabelarnom prikazu može se vidjeti da je najmanje analiza rađena na Njegušima zbog izuzetne restriktivnosti sa vodom ovog područja.

Analize sirove vode na svim izvorištima pokazuju da je ista fizičko-hemijski ispravna, dok mikrobiološki nije. Zato se na svim sistemima vodosnabdijevanja vrši zakonom propisan i obavezan kontinuirani proces dezinfekcije (hlorisanje), kako bi ista bila za ljudsku upotrebu. Sve analize hlorisane vode pokazale su da je ista fizičko-hemijski i mikrobiološki ispravna.

Sva uzorkovanja i analize vrši akreditovana ustanova – JU Dom zdravlja Bar, sa kojom DOO „Vodovod i kanalizacija“ Cetinje ima ugovor na godišnjem nivou.

Realizacija Plana uzorkovanja vode za 2023. godinu

GRADSKO PODRU JE CETINJE	JAN.	FEB.	MAR.	APR.	MAJ	JUN	JUL	AVG.	SEP.	OKT.	NOV.	DEC.
broj analiza			2			2			2			2
distributivna mreža -2 uzorka (br. analiza)	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
ukupno	8	8	10	8	8	10	8	8	10	8	8	10

Tabela 1: Realizacija Plana uzorkovanja vode za 2023. godinu za gradsko podru je Cetinja

NJEGUŠI	JAN.	FEB.	MAR.	APR.	MAJ	JUN	JUL	AVG.	SEP.	OKT.	NOV.	DEC.
Broj analiza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Distributivna mreža – 1 uzorak (br. analiza)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
UKUPNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

Tabela 2: Realizacija Plana uzorkovanja vode za 2023. godinu za Njeguše

RIJEKA CRNOJEVI	JAN.	FEB.	MAR.	APR	MAJ	JUN	JUL	AVG	SEP	OKT	NOV	DEC
Broj analiza			1			1			1			1
Distributivna mreža – 1 uzorak (br. analiza)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
UKUPNO	2	2	3									

Tabela 3: Realizacija Plana uzorkovanja vode za 2023. godinu za Rijeku Crnojevi

MJESEC	JAN.	FEB.	MAR.	APR.	MAJ	JUN	JUL	AVG.	SEP.	OKT.	NOV.	DEC.
Broj analiza	10	10	13	10	10	13	10	10	13	10	11	14
UKUPNO	134											

U navedenoj tabeli prikazan je ukupan broj uzoraka na godišnjem nivou. U 2023. godini izvršeno je 121 analize vode (rezidualni hlor) i svaki od nalaza je bio ispravan i mikrobiološki i fizi ko-hemijjski.

Tako e, u 2023. godini izvršeno je 13 analiza sirove vode na izvoristima, kaptažama i rezervoarima (Podgor, Uganska Vrela, Koritnik, Struge).

Realizacija Plana uzorkovanja vode za prva tri kvartala 2024. godine

GRADSKO PODRU JE CETINJE	JAN.	FEB.	MAR.	APR.	MAJ	JUN	JUL	AVG.	SEP.	OKT.	NOV.	DEC.
Brojanaliza			2			2			2			
Distributivna mreža -2 uzorka (br. analiza)	8	8	8	8	8	8	8	8	8			
UKUPNO	8	8	10	8	8	10	8	8	10			

Tabela 1: Realizacija Plana uzorkovanja vode za prva tri kvartala 2024. godine za gradsko podruje Cetinja

NJEGUŠI	JAN.	FEB.	MAR.	APR.	MAJ	JUN	JUL	AVG.	SEP.	OKT.	NOV.	DEC.
Broj analiza	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Distributivna mreža – 1 uzorak (br. analiza)	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
UKUPNO	0											

Tabela 2: Realizacija Plana uzorkovanja vode za prva tri kvartala 2024. godine za Njeguše

RIJEKA CRNOJEVI	JAN.	FEB.	MAR.	APR.	MAJ	JUN	JUL	AVG.	SEP.	OKT.	NOV.	DEC.
Broj analiza			1			1						
Distributivna mreža – 1 uzorak (br. analiza)	2	2	2	2	2	2	2	2	2			
UKUPNO	2	2	3	2	2	3	2	2	3			

Tabela 3: Realizacija Plana uzorkovanja vode za prva tri kvartala 2024. godine za Rijeku Crnojevi

MJESEC	JAN.	FEB.	MAR.	APR.	MAJ	JUN	JUL	AVG.	SEP.	OKT.	NOV.	DEC.
Broj analiza	10	10	13	10	10	13	10	10	12			
UKUPNO							98					

U prethodnoj tabeli prikazan je ukupan broj uzoraka na godišnjem nivou.

5.5. Saobraćajna infrastruktura

Putnu mrežu Prijestonice ine 32 km magistralnih puteva, 87 km regionalnih puteva i oko 337 km lokalnih puteva.

Lokalni putevi ine najve i dio putne mreže Prijestonice i velikim dijelom su asfaltirani. Prijestonica Cetinje je povezana magistralnim i nizom regionalnih i lokalnih puteva na glavne saobraćajne tokove države. Postoje međutim još bezputni prostori i nepovezana sela. Magistralni tok nije doprinio o ekivanoj integraciji na prostoru Prijestonice (Cetinje – Rijeka Crnojevića), naprotiv prijezersko područje danas je izolovanje. Najudaljenije područje Prijestonice nalazi se na dvo asovnoj distanci od Cetinja, a Cetinje na polu asovnoj od Podgorice i Budve. Aerodromi Golubovci i Tivat udaljeni su 40 km, odnosno 58 km, dok je udaljenost od Luke Bar 65 km, a Luke Kotor 42 km.

Prijestonica Cetinje je preko jadranskog puta uključena na vitalne saobraćajne tokove Crne Gore i regiona. Tako je, Prijestonica Cetinje je povezana magistralnim putem na centralna područja sjevernog i primorskog regionalnog sistema (Podgorica i Budva), kao i nizom regionalnih puteva sa Kotorom, Nikšićem, Danilovgradom i Virpazarom (preko Rijeke Crnojevića).

Cetinje je magistralnim putem (M-2.3) povezano sa Podgoricom (30,7 km) i sa Budvom (27,9 km), a regionalnim putevima (R-1, R-15, R-23) sa Kotorom, preko Njeguša (42,8 km), Nikšićem, preko eva (66,1 km), Danilovgradom, tako e preko eva (55,2 km), sa Lovćenom (19,7 km) i sa granicom Bosne i Hercegovine, preko Grahova i Nudola (71,1km).

U toku su završni radovi na izgradnji magistralnog puta Cetinje - evo. Trasa ovog magistralnog puta je isto no i sjeveroisto no od Cetinja, zatim preko Resne do eva. Nulta stacionaža ovog magistralnog puta je ukrštanje sa magistralnim putem M 2.3 Podgorica – Cetinje u zoni Crne Grede, na oko 800 metara isto no od glavne raskrsnice za ulazak u Cetinje. Izgradnja ovog magistralnog puta započeta je prije 20-tak godina međutim nakon ravnopravnosti avanja terena odnosno zemljanih radova u dužini oko 3 km od Crne Grede ka evu radovi su obustavljeni, radovi su nastavljeni 2019 godine. Trasa je u skladu sa postavkama Prostornog plana Crne Gore do 2020. godine i Prostorno urbanističkog plana Prijestonice Cetinje. Trasa je dužine oko 45 km.

Kao značajni putni pravci lokalnih (L) i nekategorisanih (N) puteva u Prijestonici Cetinje, posebno se izdvajaju dva putna pravca i to: Cetinje - Rijeka Crnojevića - Virpazar (dužine 12,5 km na teritoriji Prijestonice Cetinje) i Cetinje – Ulići – Ljubotinj – Gračani – Podgora - Brčeli veza sa M-2 (dužine 17 km na teritoriji Prijestonice Cetinje i koji ima širinu puta od 5,0 m i laki asfaltni zastor širine 3,0 m).

Saobraćajni sistem kroz grad je orijentisan pravcem duže osovine grada i relativno dobro povezuje pojedine gradske cjeline. Ukupna dužina gradskih ulica iznosi 40 km.

Mreža saobraćajnica u Prijestonici nije se razvijala u skladu sa razvojem saobraćaja. Tako je, njeno održavanje decenijama nije bilo u skladu sa obimom saobraćaja koji prima. Uz značajni porast motorizacije, neblagovremene i neadekvatne mjeru regulisanja saobraćaja i nedostatak cjelevitog tretiranja saobraćajnog sistema grada, sve je to rezultiralo brojnim negativnim posljedicama i dovelo do značajnog opadanja nivoa saobraćajne usluge i bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju u Prijestonici.

Prijestonica sa svojom površinom od preko 910km² zahtijeva postojanje razgranatog lokalnog saobraćaja. Za područje je Cetinja van užeg centra, drumski saobraćaj ima posebnu važnost i predstavlja jedan od najvažnijih faktora zadržavanja stanovništva na ruralnom području. Rješavanje adekvatne povezanosti centra Prijestonice sa ostalim područjima je jedan od bitnih uslova daljeg privrednog razvoja Cetinja.

Od posebnog značaja za razvoj turizma bilo bi uključivanje i unaprjeđenje jezerskog saobraćaja, aktiviranjem plovnih linija sa Skadarskog jezera, izgradnja i rekonstrukcija pristana za prihvatanje manjih plovila, te izgradnja i odgovarajuće opremanje servisnih pogona u Lipoviku.

Uključivanje ovog vida saobraćaja aktiviranjem plovne linije Skadarsko jezero - rijeka Bojana - Jadransko more smatra se izuzetno značajnim ne samo sa turističkog aspekta, koji bi ovo područje direktno, uključujući u mediteranske tokove nautičkog turizma, već i zbog drugih privrednih aspekata i orientacija.

Realizovana je trase ži are Dub – Kuk. Dub je donja stanica ži are, smještena na periferiji grada Kotora, u Grbaljskom polju. Lokacija stanice Dub je projektovana na apsolutnoj koti 32,00 mnm definisana kotom nivoa ukrcavanja/ iskrcavanja putnika. Lokacija Kuk je projektovana na apsolutnoj koti 1348,00 mnm definisana kotom ukrcavanja/iskrcavanja putnika. Trasa ži are je isprojektovana, da bude bezbjedna, a panorama u svakom pogledu da impresionira posjetioca.

Na izlaznoj stanicici Kuk izgrađen je objekat-restoran sa pratećim sadržajem.

U toku je planiranje nastavka trase ži are od Kuka do Cetinja.

5.6. Održavanje i uređenje zelenih površina

Urbano zelenilo u Prijestonici čini skup različitih kategorija gradskog zelenila koje je međusobno povezano drvoređima uz saobraćajnice u kojima preovladavaju lipe - *Tilia sp.* i zelenilom na Bulevaru crnogorskih heroja, preko prigradskih zelenih površina i sa sistemom vangradskog zelenila.

Urbano zelenilo pored toga što ima značajne sanitарне, arhitektonsko-urbanističke, estetske, kulturno-prosvjetne, psihološke, kao i druge funkcije, jača identitet grada, utiče na izgled gradskih sredina, čini grad i urbanu sredinu ljepšim mjestom za život.

Takođe, utiče na djelovanje negativnih posljedica ljudskih aktivnosti, npr. apsorbuje zagađenja, održava određeni stepen vlažnosti u atmosferi, utiče na promjene u temperaturi, sprečava eroziju tla, doprinosi održavanju zdrave životne sredine, poboljšava klimu i sl. Zbog toga se sve više ističe značaj urbanog zelenila.

Park Ujedinjenih nacija osnovan je 24. oktobra 2012. godine, kada je povodom dana Ujedinjenih nacija na zelenoj površini ispred Sportskog centra (bivši "Vojni stan") zasadeno 67 sadnica breza – *Betula alba*. Broj posadanih stabala simbolizuje godine postojanja UN-a. Važno je napomenuti da je ovo jedini Park Ujedinjenih nacija u Crnoj Gori i regionu. Koncept uređenja Parka Ujedinjenih nacija vođen je idejom formalne, linijске sadnje sadnica breze – *Betula alba*. Raspored sadnje napravljen je na osnovu pravolinijske mreže 2.5x2.5 m, ostavljajući prostor za pravilan razvoj sadnica uz adekvatne mjere njegovanja. Na taj način dobila se jedinstvena, uniformna prostorna cjelina, gdje simbolika godina postojanja biva prepoznatljiva. Prostor između sadnica na pojedinim mjestima je predviđen za formiranje prijatnih mikroambijenata u parku i na tim mjestima postavljen je urbani mobilijar – klupe, kante za otpatke i osvjetljenje.

Prijestonica Cetinje preko Sekretarijata za stambeno komunalne poslove i saobraćaj svake godine izvodi radove na hortikulturnom uređenju zelenih površina.

Hortikulturno uređenje zelenih površina se izvodilo na više lokacija u gradu:

- ✓ Uređenje zelenih površina na Trgu revolucije kao i površina i staze do Spomen-kosturnice, u ukupnoj površini od cca 3400m², podrazumijevali su sačinjenje žive ograde (šimšir, ligustrum) i sitnog žbunastog rastinja, formiranje travnjaka, kao i ugradnja automatskog sistema za navodnjavanje;

- ✓ Ure enje zelenih površina oko spomenika Ivana Crnojevića i zelene površine kod ipura, gdje je posao eno sezonsko cvijeće i formiran cvjetnjak u obliku grba Prijestonice Cetinje. Tako će je ugrađen i automatski sistem za navodnjavanje;
- ✓ Zelenilo na kružnom toku na ulazu u Prijestonicu Cetinje podrazumijevalo je ure enje zelenih površina sa hortikulturom (formiranje travnog pokrivača, žive ogradi, sezonskogcvije) i postavljanje automatskog sistema za navodnjavanje;
- ✓ Zelene površine na Bulevaru crnogorskih heroja u ukupnoj površini od cca 7300m², podrazumijeva sa enje žive ogradi grade i formiranje travnatog pokrivača duž kompletног bulevara, kao i ugrađivanje automatskog sistema za navodnjavanje;
- ✓ Zelenilo na kružnom toku na ulazu u Prijestonicu Cetinje podrazumijevalo je ure enje zelenih površina sa hortikulturom (formiranje travnog pokrivača, žive ogradi, sezonskogcvije) i postavljanje automatskog sistema za navodnjavanje;
- ✓ Zelene površine na Bulevaru crnogorskih heroja u ukupnoj površini od cca 7300m², podrazumijeva sa enje žive ogradi grade i formiranje travnatog pokrivača duž kompletног bulevara, kao i ugrađivanje automatskog sistema za navodnjavanje;
- ✓ Zelenilo na kružnom toku na ulazu u Prijestonicu Cetinje podrazumijevalo je ure enje zelenih površina sa hortikulturom (formiranje travnog pokrivača, žive ogradi, sezonskogcvije) i postavljanje automatskog sistema za navodnjavanje;
- ✓ Zelene površine na Bulevaru crnogorskih heroja u ukupnoj površini od cca 7300m², podrazumijeva sa enje žive ogradi grade i formiranje travnatog pokrivača duž kompletног bulevara, kao i ugrađivanje automatskog sistema za navodnjavanje;
- ✓ Zelene površine ispred Sportskog centra i ulice Grahovske (pored Njegoš škole) tako će su podrazumijevale sa enje žive ogradi i sitnog žbunastog rastinja, formiranje travnjaka, kao i ugrađivanje automatskog sistema za navodnjavanje;
- ✓ Ure enje zelene površine kod podvožnjaka gdje je formiran cvjetnjak sa natpisom Cetinje.





Ure enje zelenih površina, prikaz

Pored navedenih površina urene su i zelene površine oko novog stadiona i marketa „Voli“, površine u ulici Alekse Šantića, zelene površine oko parkinga Turističke organizacije Prijestonica Cetinje, na kojima je sa eno sitno žbunasto rastinje, tako da je formiran travnat pokrivač i na njima je ugrađen automatski sistem za navodnjavanje.

Pored navedenog, svakodnevno se održavaju zelene površine duž gradskih saobraćajnica i zelene površine u stambenim naseljima i blokovima.

5.7. Urbani mobilijar

Prijestonica Cetinje posredstvom Sekretarijata za stambeno komunalne poslove i saobraćaj svake godine sprovodi ugradnju urbanog mobilijara na cijelokupnom gradskom području.

Ugradnja urabnog mobilijara podrazumijeva postavljanje „zaštitnih stubi a“, klupa (parkovskih i eko klupa od reciklirane plastike) kao i korpi za otpatke.

Postavljanje „zaštitnih stubi a“ ima za cilj spriječavanje parkiranja i zaustavljanja vozila na trotoarima, kao i oslobađanje trotoarskih površina za nesmetano kretanje pješaka.

Sredstva opredijeljena za ugradnju urbanog mobilijara su dio Programa razvoja Prijestonice Cetinje, a finansirana su iz kapitalnog budžeta predviđenog Zakonom o Prijestonici.

5.8. Klimatske promjene

Evropska unija je posvećena borbi protiv klimatskih promjena, kako na međunarodnom planu, tako i unutar Unije, o čemu svjedoči i injenica da se ovo pitanje nalazi među prioritetima na politici kojih agenci EU. Klimatske promjene su u fokusu djelovanja međunarodne zajednice u smislu pronalaženja rješenja za smanjenje negativnog uticaja.

Ujedinjene nacije definišu pojam ublažavanja na klimatske promjene u cilju smanjenja efekata staklene baštice. Neophodno je raditi na uspostavljanju sistema kojim će se stvoriti uslovi za mјere adaptacije za najugroženije i sprovećenje aktivnosti kojima bi se doprinijela njihovoj otpornosti.

Klimatske promjene se dešavaju i predstavljaju prijetnju sa kojima se suočava ovještavajuće, kako po pitanju ekonomskom, tako i po pitanju o učinku životne sredine. Zemljama južne Evrope prijeti klimatske promjene visoke temperature i suše, što predstavlja rizik o raspoloživosti hidro-energetskog potencijala i odrazilo bi se na turizam kao strateške grane, kao i na produktivnost usjeva.

Zemlje Mediterana, suočavaju se sa znanim rizicima od zagađenja, neodrživog korištenja zemljišta i mora. Uticaj klimatskih promjena dovodi do ekstremnih vremenskih pojava, izazivajući suše i poplave, doprinoseći podizanju nivoa mora, povećavajući gubitak zemljišta i prirodnih resursa, te poljoprivredne štete, što za posledicu ima ugrožavanje prirodnih ekosistema i živote ljudi.

Osim ekonomskog sektora, turizma i hidro-energetskog potencijala, znani rizici su na poljoprivredu, ribarstvo, transport, proizvodnju i šumarstvo što uključuje i povećanje šumske požare.

Kako na državnom tako i na lokalnom nivou potrebno je stremitu integraciju klimatskih promjena u nacionalne i lokalne planove.

Analiziranjem očekivanih uticaja klimatskih promjena može se konstatovati njihova složenost što podrazumijeva da ovom problemu treba posvetiti posebnu pažnju, kako bi se kroz sagledavanje mjera odgovorilo na postavljenim izazovima.

5.9. Snabdijevanje energijom

Lokalnim energetskim planom (LEP) jedinica lokalne samouprave definiše potrebe i način snabdijevanja energijom, mjere za efikasno korištenje energije, kao i korištenje obnovljivih izvora energije i kogeneracije, a u skladu sa Nacionalnim energetskim i klimatskim planom i akcionim planom razvoja.

LEP je definisao mјere energetske efikasnosti u svim sektorima za koje je nadležna lokalna samouprava Prijestonice, a koje bi trebalo implementirati u narednom desetogodišnjem periodu, procjena mogu nositi primjene odgovaraju ih mјera energetske efikasnosti, definisanje mјera u obrazovanju stanovništva, kao i druge mјere koje treba preduzeti radi ostvarenja projektovanih ciljeva.

Uzimajući u obzir nove trendove u upravljanju urbanim sredinama, Prijestonica Cetinje je definisala zaštitu i očuvanje životne sredine i održivo upravljanje prirodnim resursima i na taj način se opredijelila da kroz koncept održivog razvoja da prioritet odgovornom odnosu prema energiji kao resursu.

Korištenje obnovljivih i neobnovljivih prirodnih resursa vezano je za razvoj, ali i za načine njihove eksploatacije, tako da se nesporno moraju primjenjivati metodologije koje u osnovi sublimiraju princip očuvanja prirodnih resursa. Opšte prihvati eni indikatori o trenutnom stanju i mogu nositi poboljšanja u sektoru građevinarstva, saobraćaja, industrije i drugih sektora ukazuju na potrebu da se dođe do modela odgovorne upotrebe energije.

Više od polovine ukupne emisije gasova staklene baštene se stvara u urbanim sredinama gdje se troši i do 80% ukupne količine energije, te u tom smislu, svrha LEP-a Prijestonice Cetinje u krajnjem je održivi razvoj lokalne zajednice kroz pronalaženje mogu nositi za efikasniju upotrebu energije kako u javnom tako i u stambenom sektoru kao i u sektoru saobraćaja, a sve u cilju povećanja životnog standarda u gradu, povećanja komfora i pozitivnog uticaja na životnu sredinu.

Glavni ciljevi LEP-a su:

- ✓ doprinos, u što većoj mjeri, bezbjednosti energetskog snabdijevanja Prijestonice;
- ✓ smanjenje energetske potrošnje, a kao prirodna posledica smanjenja energetske potrošnje i smanjenje emisije gasova sa efektom staklene baštene;
- ✓ povećanje udjela energije iz OIE;
- ✓ smanjenje zagonetivanja u svim sektorima sprovećenjem mјera energetske efikasnosti, korištenjem OIE, prvenstveno potrošnje energenata i drugim mjerama;
- ✓ unaprjeđenje održivog razvoja lokalne samouprave.

Lokalnim energetskim planom Prijestonice Cetinje tabelarno je dat pregled predloženih mjera i investicija u desetogodišnjem periodu 2024-2033 godine

R. br.	Naziv mjere	Investicija u desetogodišnjem periodu [€]
1	Podizanje svijesti gra ana o prednostima koriš enja obnovljivih izvora energije i na inima postizanja energetske efikasnosti, kao i obuka o mogu nostima ostvarivanja navedenog	50.000
2	Energetska obnova omota a stambenih zgrada kolektivnog stanovanja	2.000.000
3	Energetska obnova omota a stambenih zgrada individualnog stanovanja	1.800.000
4	Zamjena postoje ih sistema grijanja u stambenim zgradama (kolektivnim i individualnim) koji koriste elektri nu energiju ili neki drugi energet sistemima grijanja pomo u topotnih pumpi	600.000
5	Instalacija fotonaponskih panela na krovovima porodi nih ku a	2.616.000
6	Uspostavljanje sistema upravljanja energijom na nivou lokalne samouprave	50.000
7	Energetska obnova elemenata omota a zgrada Prijestonice i sportske dvorane	500.000
8	Instalacija fotonaponskih panela na krovovima objekata koji koriste „Agencija za razvoj i podršku poslovanju“ d.o.o., „Sportski centar“ d.o.o. i „Komunalno“ d.o.o.	200.100
9	Zamjena energetski neefikasnih rasvjetnih tijela LED rasvjetnim tijelima u objektima koji su vlasništvo Prijestonice	50.000
10	Zamjena energetski neefikasnih rasvjetnih tijela visokoefikasnim ekološki prihvatljivim rasvjetnim tijelima (LED) u sistemu javne rasvjete	1.300.000
11	Nabavka elektri nih vozila u nadležnosti Prijestonice	150.000
12	Promovisanje biciklizma i unaprje enje biciklisti kog prevoza	30.000
Ukupno u periodu 2024 -2033		9.346.100

Od ukupno predvi enog finansijskog iznosa od 9.346.100 € za investiranje u mjere koje su predložene ovim LEP-om u narednom desetogodišnjem periodu, ukoliko bi u eš e Prijestonice bilo oko 50% onda bi ukupni iznos kojim bi Prijestonica imala u eš e iznosio oko 4.673.050 €. Odnosno gledano na godišnjem nivou tada bi u eš e Prijestonice u relaizaciji mjera predloženih u LEP-u bilo oko 467.305 €.

Za finansiranje predloženih mjer i aktivnosti na raspolaganju su sopstvena sredstva, krediti i bespovratna sredstva koja se potencijalno mogu ostvariti kroz razne programe Evropske unije. Važno je naglasiti da e se mogu nost koriš enja izvora finansiranja znatno pove ati ulaskom Crne Gore u Evropsku uniju ime e joj na raspolaganju biti i sredstva strukturnih fondova.

6. PRITISCI U ŽIVOTNOJ SREDINI

6.1. Otpadne vode

Razvoj civilizacije uslovio je sve veće korištenje vodenih resursa, ali i njihovo intezivnije zagonetke prilikom puštanja neprekinutih ili nedovoljno prečišćenih voda u iste. Zbog ugrožavanja kvaliteta vode, javlja se sve veća potreba za prečišćavanjem otpadnih voda. Od prirodne vode, pošto je jednom iskorišćena za određenu namjenu nastaje upotrijebljena tj. otpadna voda. Najčešća klasifikacija otpadnih voda jeste na osnovu: izvora zagonetke uju ih materija i sadržaja zagonetke uju ih materija i njihovo dejstvo na vodoprijemnik. Prema izvoru zagonetke uju ih materija, otpadne vode mogu biti: komunalne otpadne vode, industrijske vode, poljoprivredne otpadne vode, atmosferske otpadne vode i otpadne vode ostalih izvora. Komunalne otpadne vode nastaju kao proizvod životne aktivnosti stanovništva i prate ih djelatnosti. U ovu grupu otpadnih voda spadaju: sanitарne otpadne vode, infiltracione otpadne vode i industrijske otpadne vode. Sanitarne otpadne vode nastaju u domaćinstvima, javnim ustanovama, zdravstvenim ustanovama, školama i slično. Infiltracione otpadne vode potiču u od vode koja prolazi kroz pukotine poroznih cijevi i ulazi u kanale predviđene za atmosferske padavine, topljenje snijega, pranje ulica i slično. Industrijske otpadne vode nastaju u industrijskim postrojenjima, iji otpad može da se ispušta u gradsku kanalizaciju.

Najznačajnije količine industrijskih otpadnih voda potiču u iz sledećih grana industrije: hemijske, metalopreračuna, prehrambene, tekstilne, papirne, kožarske, kao i od energetskih i termoenergetskih postrojenja. Ovaj vid otpadnih voda nije prisutan na teritoriji Prijestonice.

Otpadne vode iz poljoprivrede nastaju usled primjene različitih sredstava za zaštitu bilja kao i mineralnih ubriva, tako da mogu poticati i do životinjskog otpada, erozije tla i sl. Obradive površine predstavljaju takođe zagonetke i podzemnih i površinskih voda. Prilikom ulivanja otpadnih voda iz poljoprivrede u površinske vode može doći do porasta brojnosti algi i drugih fitosintetičkih organizama što dovodi do eutrofikacije vode.

Atmosferske otpadne vode potiču u odspiranja padavina sa gradskih i industrijskih teritorija, od padavina iz zagonetke atmosfere i drugo. Iako voda iz atmosfere ne bi trebalo da bude znatno zagonetka, zbog zagonetke vazduha i vode došlo je do smanjenja kvaliteta atmosferskih padavina. Zagonetke uju su supstance se iz vazduha talože pod uticajem sile Zemljine teže ili se ispiraju atmosferskim padavinama, a od posebnog su znakova kisele kiše.

Prečišćavanje komunalnih otpadnih voda na području Prijestonice nije riješeno, jer nije izgrađeno postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda. Otpadne vode se ispuštaju u prirodni recipijent - Ponor bez prethodnog tretmana. Prodor otpadnih voda u podzemne vodotokove utiče na njihov kvalitet. Netretirane otpadne vode povećavaju šanse za širenje patogena, a visoka koncentracija zagonetke uju ih supstanci u otpadnim vodama može da dovede do različitih

promjena u životnoj sredini, i ima negativan uticaj na zdravlje ljudi i životinja tj. na životnu sredinu u cjelini. Nepre išene otpadne vode, izme u ostalog, sadrže i toksine koji uti u na zaga enje zemljišta. Preko Ponora evakuišu se otpadne vode fekalnog i atmosferskog porijekla iz kanalizacionog sistema, kao i atmosferske vode uopšte.

U prethodnim decenijama u Prijestonici su bile razvijene odreene grane industrije. Industrijske otpadne vode (fabrike) se nijesu pre išavale prije upuštanja u gradski kanalizacioni sistem Prijestonice. Fabrike koje su poslovale u oblasti industrije su u međuvremenu ugašene, pa više nema ni većih količina industrijskih otpadnih voda.

Na području Prijestonice su uobičajene vrste otpadnih voda: komunalne otpadne vode (od domaćinstava i administrativnih jedinica), otpadne vode sa povremenim sadržajem jestivih ulja i masti (od restorana i hotela) i otpadne vode sa povremenim sadržajem mašinskih ulja i masti (iz servisnih jedinica za automobile).

Proizvodnja i otpadnih voda i njihov kvalitet može biti različit od kvaliteta komunalnih otpadnih voda posluju uglavnom u oblasti prerade mesa i proizvodnje suhomesnatih proizvoda. Djelatnost proizvodnje i prerade hrane na teritoriji Prijestonice je, u 2023. godini, bila zastupljena u sljedećim oblastima, u navedenom broju privrednih subjekata: prerada mlijeka (5), klanica i prerada mesa (1), prerada mesa (21) i prerada ribe (1).

Otpadne vode koje nastaju njihovom djelatnošću se ne smiju upuštati u prirodni recipijent bez prethodnog preišavanja.

Međutim, u prethodnim decenijama, kanalizacioni sistem na području Prijestonice je bio koncipiran, i većim dijelom izgrađen, kao mješoviti kanalizacioni sistem kojim su se odvodile i vode fekalnog i vode atmosferskog porijekla. Izuzetak je predstavljao kanalizacioni sistem stambenih blokova građevnih početka kasnih 70-ih godina gdje je kanalizacioni sistem izgrađen kao separatni. Potrebno je naglasiti da su se u periodu od prethodnih nekoliko godina, intenziviranjem radova rekonstrukcije pojedinih ulica na gradskom području Prijestonice, u okviru istih izvodili i radovi zamjene postojeće kanalizacione mreže, kojom prilikom je realizovano razdvajanje fekalne i atmosferske kanalizacione mreže. Realizacija navedenih radova za rezultat je imala povećanje funkcionalne sposobnosti kanalizacionog sistema, odnosno izbjegavanje miješanja otpadnih voda fekalnog i atmosferskog porijekla. Realizovane investicije su primjer za dalji razvoj kanalizacione mreže prevashodno na području prigradskih naselja.

Broj stanovnika koji su povezani na kolektorski sistem fekalne kanalizacije, u 2023. godini, je bio 10.050 (broj korisnika-3.350 pomnožen sa prosjeknim brojem stanova domaćinstva-3), što predstavlja 71,8% ukupnog stanovništva na gradskom području Prijestonice Cetinje (broj stanovnika na gradskom području Prijestonice Cetinje, prema popisu iz 2011. godine, je bio 13.991). Na području grada postoji 2.770 septičkih jama.

Dužina fekalne i atmosferske kanalizacione mreže, prema podacima koje je DOO "Vodovod i kanalizacija-Cetinje" dostavilo Regulatornoj agenciji za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti, u 2023. godini je iznosila 52,4km.

Ovlašena laboratorija je, tokom 2023. godine, u 4 navrata (mart, jun, septembar i decembar) vršila ispitivanja kvaliteta otpadnih voda uzimanjem uzorka nepređene komunalne vode-gradske fekalne kanalizacije, jednokratnim zahvatom na mjestu njihovog ispuštanja u prirodni recipijent-sa preliva izvodnog cjevovoda, na lokalitetu "Ponor" u naselju Donje polje. U komentarima 4 analize izvršene od strane ovlašene labaratorijske, između ostalog, navodi se "uzorak je pokazao da voda ne odgovara uslovima Pravilnika o kvalitetu i sanitarno-tehnim uslovima za ispuštanje otpadnih voda, način i postupku ispitivanja kvaliteta otpadnih voda i sadržaju izvještaja o utvrđenom kvalitetu otpadnih voda Ispitivani parametri u vodi ovog uzorka ija je vrijednost bila iznad GVEZS (granične vrijednosti emisija zagaduju ih supstanci) su: suspendovane materije, taložne materije, biološka potrošnja kiseonika, hemijska potrošnja kiseonika, totalni organski ugljenik, totalni azot, nitriti, nitrati, amonijum ion, ukupni azot, ukupni fosfor, gvožđe, deterdženti i fenoli".

Potrebno je realizovati projekat potpune sanacije recipijenta "Ponor" i izgraditi postrojenje za pređeavanje otpadnih voda (PPOV), koje će omogućiti pređeavanje otpadnih voda u cilju zaštite životne sredine, odnosno spriječavanja ugrožavanja kvaliteta podzemnih voda.

Plan upravljanja komunalnim otpadnim vodama Crne Gore za period 2020.-2035. godina, koji je usvojila Vlada Crne Gore u 2019. godini, predstavlja krovni sektorski dokument u oblasti komunalnih otpadnih voda koji daje smjernice razvoja u oblasti komunalnih otpadnih voda do 2035. godine. Navedenim planskim dokumentom definisani su osnovni strateški ciljevi u oblasti upravljanja komunalnim otpadnim vodama.

Izgradnja postrojenja za pređeavanje otpadnih voda nije zapravo elazala, te se još uvijek razmatra lokacija i tip uređaja za pređeavanje otpadnih voda. Izgradnja hidrotehničkog tunela Prijestonice Cetinje se neće raditi do sticanje uslova.

Po pravilu je rekonstrukcija Vučedolske ulice i sanacija ponora, odnosno omogućavanje tretmana otpadnih voda kroz projekat kanalisanje i odvođenje poplavnih, atmosferskih i fekalnih voda od glavnog projekta do istražne štolne, jer su se navedenim radovima stvorili uslovi za rješavanje plavljenja Donjeg polja i evakuacija svih otpadnih voda iz grada, a predstavljaju uvodnu fazu za realizaciju navedenih projekata.

6.2. Upravljanje otpadom

Komunalnu djelatnost upravljanja otpadom (sakupljanje, transport i odlaganje komunalnog otpada) na teritoriji Prijestonice vrši DOO "Komunalno" Cetinje, kojem je obavljanje iste od strane Prijestonice povjereno posebnim ugovorom. DOO "Komunalno" Cetinje sakuplja komunalni otpad sa teritorije gradskog i seoskog područja Prijestonice Cetinje, kao i sa teritorije NP Lovcen i NP Skadarsko jezero.

U Prijestonici, još uvijek, nije uspostavljen sistem odvojenog sakupljanja reciklabilnih frakcija komunalnog otpada (papiri karton, plastika, staklo, metali, idr.). Shodno tome, DOO "Komunalno" Cetinje vrši sakupljanje miješanog komunalnog otpada koji, u kontejnerima postavljenim na javnim površinama, odlažu proizvođači istog-fizička lica (domaćinstva) i pravna lica. DOO "Komunalno" Cetinje je, po etkom 2020. godine, započelo sa odvojenim sakupljanjem biljnog, neopasnog građevinskog i kabastog otpada postavljanjem kontejnera zapremine 5m³ za sakupljanje navedenih vrsta otpada na 13 lokacija na gradskom području Prijestonice.

Miješani komunalni otpad koji DOO "Komunalno" Cetinje sakuplja sa teritorije Prijestonice odvozi se i deponuje na sanitarnoj deponiji "Livade" u Podgorici.

Količina deponovanog komunalnog otpada koja je deponovana na sanitarnoj deponiji „Livade“ date je u sledećoj tabeli::

Količina sakupljenog miješanog komunalnog otpada u Prijestonici (t/god)	
Godina	<i>Podaci su dati na osnovu zvaničnih podataka o deponovanoj količini miješanog komunalnog otpada na sanitarnoj deponiji "Livade" u Podgorici</i>
2021	4 995,72
2022	5 078,48
2023	5 517,00
2024 (9 mjeseci)	4 295,56

DOO "Komunalno" Cetinje aktom br. 05-322/24-718 od 21.01.2025. godine dostavilo podatak o količini deponovanog miješanog komunalnog otpada na sanitarnoj deponiji „Livade“ za 2024. godine i iznosi 5 752 520 kg.

Održavanje istočne javnih površina se vrši na 267930 m² (18 rejona).

U gradskom i seoskom području se nalazi 309 kontejnera zapremine 1,1 m³ (202 lokacije), 15 kontejnera zapremine 5 – 7 m³ (10 lokacija), 13 polupodzemnih kontejnera zapremine 3 m³ (9 lokacija), 2 polupodzemna kontejnera zapremine 5 m³ (1 lokacija) i 144 plastične posude zapremine 120 L i 240 L (109 lokacija). Na području NP Lovcen se nalaze 23 kontejnera zapremine 1,1 m³ (6 lokacija) i 2 polupodzemna kontejnera zapremine 3 m³ (2 lokacije), a u NP Skadarsko jezero 36 kontejnera zapremine 1,1 m³ (15 lokacija), 1 kontejner zapremine 5-7 m³ i 4 plastične posude zapremine 240 L (1 lokacija).

DOO „Komunalno“ Cetinje ne posjeduje podatak o koli ini proizvedenog i sakupljenog neopasnog gra evinskog i bio otpada, jer isto ne vrši selektivno sakupljanje otpada.

U prethodne 4 godine sanirano je 29 nelegalnih odlagališta otpada.

Na teritoriji Prijestonice postoji odre en broj manjih neure enih odlagališta otpada na kojima nesavjesni pojedinci odlažu komunalni i drugi otpad, i koja predstavljaju izvore zaga enja životne sredine. Neure ena odlagališta otpada predstavljaju opasnost za životnu sredinu prvenstveno sa aspekta procjednih voda sa tih odlagališta koje mogu biti kontaminirane visokim koncentracijama razli itih vrsta zaga uju ih materija (teški metali, organska jedinjenja, i dr.), a koje prolaskom kroz zemlju zaga uju površinske i podzemne vode.

Na podru ju Prijestonice Cetinje evidentirano je 11 nelegalnih odlagališta otpada i to:

Putni pravac	Lokacija	Vrsta otpada	Procijenjena koli ina otpada u m ³
O ini i	1 km od magistrale prema selu	miješani komunalni otpad	7m ³
Cetinje-Gnjijevi do	1km od ulaza u selo	miješani komunalni otpad	3m ³
Cetinje- ekanje- Njeguši	deponija Vrba	miješani komunalni otpad, neopasan gra evinski otpad	10m ³
Cetinje – ekanje- Resna	na 18 km-Simunja	miješani komunalni otpad	6m ³
Cetinje-Resna	Resna	miješani komunalni otpad	7m ³
Cetinje-Trešnjevo	Trešnjevo (kod trafostanice)	neopasan gra evinski otpad	3m ³
Cetinje-Trešnjevo-	na 2 km od	miješani komunalni otpad, neopasan	

Grahovo	Trešnjeva	građevinski otpad	5m ³
Cetinje-Trešnjevo-Grahovo	na 3 km od Trešnjeva	miješani komunalni otpad, neopasni građevinski otpad	10m ³
Cetinje-Velestovo	Raičevići Bobin Krš	miješani komunalni otpad	7m ³
evo-Bijele Poljane	u blizini prodajnog i ugostiteljskog objekta	miješani komunalni otpad	5m ³
Bijele Poljane-Nikšić	1 km prema Nikšiću	miješani komunalni otpad, neopasni građevinski otpad	5m ³

6.3. Buka

Komunalna buka je veoma važan problem u životnoj sredini. Povećan nivo komunalne buke u urbanom području uzrokovani su visokim intezitetom saobraćaja, kao i nedovoljna izolacija ugostiteljskih objekata. Povećanje nivoa buke doprinosi neadekvatna kombinacija poslovno-stambenog prostora pri čemu privredni subjekti dobijaju mogućnost da u neposrednoj blizini stambenih objekata obavljaju djelatnosti koje uzrokuju prekomjernu buku. Komunalnu buku je teško sistematizovati, pratiti i proučavati, jer potiče iz različitih izvora i veoma je promjenjiva.

Komunalna buka je vremenski nedeterminisana, po tipu najčešće diskontinualna, što je od izuzetnog značaja za asove odmora, jer na diskontinualnu buku na postoji navikavanje. Izlaganje buci može da utiče na govornu komunikaciju, što dovodi do slabljenja pažnje. Buka može da dovede do oštete enja sluha, može da izazove pad obima i efikasnosti rada, kao i zamore, pored već postojećih zdravstvenih problema koje nemaju veze sa posledicama po službi.

Sa aspekta ekoloških uticaja znatan je uticaj buke na životinje: remeti odbranu od predatora i lova; izaziva uznemiravanje životinja i dovodi do migracije životinja u staništima bez uticaja buke, ali ne direktno utiče na biodiverzitet područja.

Usvojena Odluka o utvrđivanju akustičkih zona na teritoriji Prijestonice Cetinje („Službeni list Crne Gore-opštinski propisi”, br. 017/21), kojom su se utvrđene akustičke zone na teritoriji Prijestonice Cetinje i lokacije koje su namijenjene za održavanje javnih skupova, zabavnih i

sportskih priredbi i drugih djelatnosti na otvorenom prostoru koje mogu dovesti do prekora enja grani nih vrijednosti buke.

U akusti kim zonama je zabranjeno prouzrokovati buku iznad propisanih grani nih vrijednosti za odre enu akusti ku zonu.

U podru jima razgrani enja akusti kih zona, nivo buke u svakoj akusti koj zoni ne smije prelaziti najnižu grani nu vrijednost propisanu za zonu sa kojom se grani i.

6.4. Požari

Velike površine šuma, makije i šikare na prostoru Prijestonice predstavljaju podru je pove anog požarnog rizika. Latentu opasnost na ovim prostorima predstavljaju tzv. "visoki požari", koji zahvataju stabla od korijenja do vrha krošnje, uzrokuju i pojave eolske i vodne erozije i nakon toga, na degradiranim površinama se javljaju pionirske, manje vrijedne vrste drve a. Posebno nepovoljnu okolnost za intervencije pri gašenju požara predstavljaju nedostatak puteva, objekata vodosnabdijevanja i teško prohodan teren.

6.5. Jonizuju e i nejonizuju e zra enje

Jonizuju e zra enje je elektromagnetsko ili esti no zra enje koje sadrži dovoljnu energiju da jonizuje atom ili molekul s kojim se sudara, tako što eliminiše elektron iz orbite. Na taj na in može da produkuje parove jona u biološkom materijalu. Izvori jonizuju eg zra enja mogu biti prirodni, poput kosmi kog i sun evog zra enja, stijenska masa i gas radon. Od antropogenih izvora najzna ajniji su medicinski ure aji poput RTG aparata i nuklearni otpad iz nuklearnih elektrana. Kada je u pitanju Prijestonica, u pogledu mogu eg negativnog uticaja jonizuju eg zra enja na stanovništvo i životnu sredinu posebnu pažnju treba posvetiti radioaktivnom gasu radonu. Radon je prirodni radioaktivni gas koji se stalno produkuje radioaktivnim raspadom uranijuma, koji je, u razli itim koncentracijama, prirodni sastojak stijena i zemljišta. Stoga, zemni gas i podzemne vode sadrže radon koji kroz pukotine u temeljnim ploama ulazi u zgrade i u njima se koncentriše. Izvor radona u zgradama može biti i njihov konstruktivni materijal (graevinski materijal), kao i voda za pi e. Stariji objekti, njihovi podrumi i sutereni naro ito su osjetljivi kada je gas radon u pitanju, jer isti zbog odre enog stila gradnje i eventualnih pukotina u temeljima uslijed starosti objekta i slijeganja terena, propuštaju radon koji poti e iz unutrašnjosti zemlje,ime se on koncentriše u prostorije ovih objekata. Crna Gora spada u sam vrh evropskih zemalja po koncentraciji štetnog radioaktivnog gasa radona u stambenim i radnim prostorijama. Prosje na vrijednost koncentracije radona u Crnoj Gori se procjenjuje da iznosi 110 bekerela po metru kubnom. To je relativno visoka vrijednost, na nivou kao što ga ima Švedska, više od dva puta od onoga što ga imaju Engleska i Francuska. To što se nalazimo negdje u vrhu Evrope, uslovjava geologija Crne Gore, jer kre nja ki tereni su poznati, kao prohodni za pojavu tog gasa. Sli nu koncentraciju ima Albanija. Prema nalazima Svjetske zdravstvene organizacije (SZO), udisanje radona je prvi po važnosti uzro nik karcinoma plu a kod nepuša a, a drugi kod puša a. Ne postoji vrijednost koncentracije aktivnosti radona koja je potpuno bezbjedna za ovjeka, jer rizik obolijevanja od karcinoma plu a raste linearno sa koncentracijom aktivnosti radona u vazduhu i sa vremenom izlaganja. Epidemiološke studije koje su raene u Evropi pokazuju da je radon u stanovima uzro nik 9% smrti od karcinoma

plu a kao i da rizik od dobijanja karcinoma plu a raste linearno za 16% sa svakih 100 Bq/m³ koncentracije aktivnosti radona u vazduhu stana i da je taj rizik 25 puta veći kod puša nego kod nepuša a.

Posjećene godišnje koncentracije aktivnosti radona u ukupno 1095 uzorkovanih stanova, razvrstanih po oštinama u Crnoj Gori:

Opština	Broj uzorkovanih	AM	SD
		(Bq/m ³)	(Bq/m ³)
Andrijevica	17	78	91
Bar	63	57	74
Berane	61	96	80
Bijelo Polje	56	97	75
Budva	41	40	29
Cetinje	56	110	125
Danilovgrad	19	141	148
Gusinje	11	130	230
Herceg Novi	46	71	165
Kolašin	38	104	112
Kotor	52	84	114
Mojkovac	23	156	165
Nikšić	169	201	324
Petnjica	11	186	263
Plav	19	93	81
Pljevlja	90	64	67
Plužine	29	127	106
Podgorica	180	89	137
Rožaje	22	63	68
Šavnik	19	137	111
Tivat	17	131	307
Ulcinj	35	56	120
Žabljak	21	76	68

AM - aritmetička sredina srednjih godišnjih koncentracija aktivnosti radona u stanovima,

SD – standardna devijacija rezultata mjerjenja radona u stanovima.

Nejonizujuće zračenje obuhvata ultravioletno zračenje, vidljivo zračenje, infracrveno zračenje, radio-frekventno zračenje, elektromagnetska polja niskih frekvencija i lasersko zračenje. Radio frekventno zračenje generiše izvori kao što su: radio i TV stanica, radari, bazne stanice, ure za daljinsko upravljanje i drugi brojni izvori. Najzastupljeniji izvori nejonizujuće zračenje su ektrični

i elektronski uređaji i aparati u domaćinstvu, elementi elektroenergetskog sistema, medicinski uređaji.

Sa stanovišta zaštite zdravlja ljudi i zaštite životne sredine, posebna osvrt treba staviti stacionarnim izvorima ovih vrste zračenja. Uticaj nejonizirajućeg zračenja na zdravlje ljudi je problem savremenog društva koji još uvijek, nažalost, nije dovoljno istražen. Prisutnost nejonizirajućeg zračenja u našoj okolini i njegova potencijalna šteta za ljudsko zdravlje je još uvek tehnika i društveno pitanje. Iako još nema dovoljno saznanja o uticaju nejonizirajućeg zračenja na zdravlje ljudi, neka saznanja ipak postoje, a uprkos tome ljudi su nedovoljno informisani vezano za ovaj problem.

6.6. Adaptacija na klimatske promjene

Klimatske promjene predstavljaju rastući prijetnju u 21.vijeku i predstavljaju izazov za cijelo svijet jer utiču na sve aspekte životne sredine i privrede te ugrožavaju održivi razvoj društva. Klimatske promjene utiču na stalost i intenzitet ekstremnih vremenskih nepogoda (ekstremne padavine, poplave i bujice, erozije, oluje, suša, toplotni talasi, požari) i na postepene klimatske promjene (porast temperature vazduha, tla i vodenih površina, podizanje nivoa mora, zakiseljavanje mora, širenje sušnih područja). Cilj je integracije koncepta prilagođavanja klimatskim promjenama u postojeće i nove politike, kako bi se smanjila ranjivost životne sredine, privrede i društva uzrokovana klimatskim promjenama. Uz to, cilj je podsticati istraživanja kako bi se bolje shvatila kompleksnost uticaja klimatskih promjena i smanjio stepen neizvjesnosti vezan za klimatske promjene.

Takođe, treba prikazati i ranjivost sektora na klimatske promjene, među kojima je osam ključnih sektora (vodni resursi; poljoprivreda; šumarstvo; ribarstvo; biodiverzitet; energetika; turizam i zdravlje) i dva međusektorska tematska područja (prostorno planiranje i uređenje te upravljanje rizicima).

Adaptacija na klimatske promjene treba se sprovoditi akcionim planovima koji će sadržavati razradu konkretnih mjera i aktivnosti, a donositi će se za određeni period Akcioni planovi će za svaku mjeru i aktivnost dati opis, način implementacije, redoslijed ostvarivanja aktivnosti, rok izvršenja, obveznike i koordinatore implementacije mjera i aktivnosti, kao i izvore finansiranja. Odgovarajućim sistemom prilagođavanja mjera i aktivnosti i prilagođavanju njihovog učinka i djelotvornosti će se prikazivati efikasnost prilagođavanja Adaptaciji. Ona će se morati sprovoditi u koordinaciji sa svim sektorima, uz participativni pristup i uključivanje svih učesnika u njenu implementaciju i prilagođavanju.

7. PLAN MJERA I AKTIVNOSTI

Imaju i u vidu stanje životne sredine, ovim Planom su locirani problemi i utvrđuju se mjeru i aktivnosti koje u narednom etvrogodišnjem periodu treba sprovesti u cilju zaštite i ostvarenja svih mjeru za sve aktere koji su uključeni u zaštitu životne sredine:

1. Registar, mapiranje i analiza izvorišta pića i vode u ruralnim područjima na teritoriji Prijestonice Cetinje
Nosilac aktivnosti: Prijestonica Cetinje-Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj
Izvor finansiranja: Budžet Prijestonice i Donatori
Rok: 2025-2026. godina
2. Uključivanje podsticajnih mjeru za organsku proizvodnju u lokalni Agrobudžet
Nosilac aktivnosti: Prijestonica Cetinje-Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj
Izvor finansiranja: Budžet Prijestonice Cetinje i Donatori
Rok: kontinuitet
3. Sprovećenje mjer zaštite pića i voda na seoskom području
Nosilac aktivnosti: Prijestonica Cetinje - Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj i Komunalna policija i inspekcija
Izvor finansiranja: Budžet Prijestonice Cetinje
Rok: kontinuitet
4. Ublažavanje rizika od štetnog dejstva otpadnih voda
Nosilac aktivnosti: Prijestonica Cetinje – Sekretarijat za stambeno komunalne poslove i saobraćaj i D.O.O. „Vodovod i kanalizacija“ Cetinje
Izvor finansiranja: Budžet Prijestonice Cetinje
Rok: kontinuitet
5. Izgradnja, proširenje i rekonstrukcija vodovodne mreže na području cijele opštine
 Sa povećanjem urbanizacijom povećava se potrošnja vode posebno u ljetnjim mjesecima. Potrebno je unaprijediti i tehnički poboljšati postojeću infrastrukturu kako bi se obezbjedilo kontinuirano vodosnabdijevanje pićom vodom.
Nosilac aktivnosti: Prijestonica Cetinje i DOO „Vodovod i kanalizacija“ Cetinje
Izvor finansiranja: Prijestonica Cetinje, DOO „Vodovod i kanalizacija“ Cetinje
Rok: kontinuitet
6. Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda sa teritorije Prijestonice Cetinje
 Lokacija za navedeno postrojenje još uvek nije definisana, kao ni tip uređaja za prečišćavanje otpadnih voda.
Nosilac aktivnosti: Prijestonica Cetinje

Izvor finansiranja: Prijestonica Cetinje, Donatori Fondovi

Rok: kontinuitet

7. Proširenje kanalizacione mreže na području cijele opštine

Nosilac aktivnosti: Prijestonica Cetinje, DOO „Vodovod i kanalizacija“ Cetinje

Izvor finansiranja: Prijestonica Cetinje, D.O.O. „Vodovod i kanalizacija“ Cetinje, Donatori i Fondovi

Rok: kontinuitet

8. Sproveđenje kampanje u cilju prelaska građana sa korištenjem fosilnih goriva ka energentima električnim vozilima

Nosilac aktivnosti: Prijestonica Cetinje

Izvor finansiranja: Budžet Prijestonice

Rok: kontinuitet

9. Planiranje izgradnje biciklističkih staza

Nosilac aktivnosti: Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine preko Planskih dokumenata

Izvor finansiranja: Budžet Prijestonice

Rok: kontinuitet

10. Formiranje novih zelenih površina na gradskom području Prijestonice Cetinje

Nosilac aktivnosti: DOO „Komunalno“ Cetinje i Sekretarijat za stambeno komunalne poslove i saobraćaj

Izvor finansiranja: Budžet Prijestonice

Rok: kontinuitet

11. Nabavka mjerne stanice za praćenje kvaliteta vazduha

Nosilac aktivnosti: Prijestonica Cetinje i Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine

Izvor finansiranja: Budžet Prijestonice, Donatori

Rok: 2025.-2027. godina

12. Nabavka polenske stanice za analizu polena - alergenih biljaka

Nosilac aktivnosti: Prijestonica Cetinje i Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine

Izvor finansiranja: Budžet Prijestonice, Donatori

Rok: 2025.-2027. godina

13. Promocija i edukacija zainteresovanih strana u cilju podizanja svijesti o upravljanju otpadom

Nosilac aktivnosti: Prijestonica Cetinje, Sekretarijat za stambeno komunalne poslove i saobraćaj, DOO Komunalno“ Cetinje

Izvor finansiranja: Budžet Prijestonice Cetinje, Donatori

Rok: kontinuitet

14. Uklanjanje i sanacija nelegalnih odlagališta otpada

Nosilac aktivnosti: Prijestonica Cetinje, Sekretarijat za stambeno komunalne poslove i saobraćaj, DOO „Komunalno“ Cetinje

Izvor finansiranja: Budžet Prijestonice Cetinje, Donatori

Rok: kontinuitet

15. Sistem sakupljanja istrošenih baterija i akumulatora, otpadnih ulja, elektronskog i električnog otpada, sijalica koje sadrže živu, otpadnog PCB-a i opreme zagnane PCB-om

Nosilac aktivnosti: Prijestonica Cetinje, DOO „Komunalno“ Cetinje

Izvor finansiranja: Budžet Prijestonice Cetinje, Donatori

Rok: kontinuitet

16. Izgradnja privremenog odgladališta neopasnog građevinskog otpada

Nosilac aktivnosti: Prijestonica Cetinje, Sekretarijat za stambeno komunalne poslove i saobraćaj, Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine

Izvor finansiranja: Budžet Prijestonice Cetinje, Donatori

Rok: kontinuitet

17. Adaptacija na klimatske promjene

Nosilac aktivnosti: Prijestonica Cetinje

Izvor finansiranja: Budžet Prijestonice

Rok: kontinuitet

18. Izrada Lokalnog plana upravljanja komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom

Nosilac aktivnosti: Prijestonica Cetinje, Sekretarijat za stambeno komunalne poslove i saobraćaj

Izvor finansiranja: Budžet Prijestonice Cetinje

Rok: 2025. godina

19. Izrada Lokalnog akcionog plana biodiverziteta

Nosilac aktivnosti: Prijestonica Cetinje, Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine

Izvor finansiranja: Budžet Prijestonice Cetinje

Rok: 2025.-2026. godina

20. Izrada akustičkih zona sa kartom zoniranja u skladu sa zoniranjem grada

Nosilac aktivnosti: Prijestonica Cetinje, Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine, Komunalna policija i inspekcija

Izvor finansiranja: Budžet Prijestonice Cetinje

Rok: 2027.-2028. godina

21. Ozelenjavanje pojasa duž saobraćajnica srednjim i visokim zelenim rastinjem

Nosilac aktivnosti: DOO „Komunalno“ Cetinje, Sekretarijat za stambeno komunalne poslove i saobraćaj

Izvor finansiranja: Budžet Prijestonice Cetinje

Rok: kontinuitet

22. Poboljšanje saradnje Sekretarijata i privrednih društava Prijestonice Cetinje u oblasti životne sredine.

Potrebno je uspostaviti vrš u saradnju između nadležnih Sekretarijata i privrednih društava kako bi se ostvarilo kvalitetno upravljanje u oblasti životne sredine, uz poštovanje ekoloških principa i zakonitosti.

Nosilac aktivnosti: Prijestonica Cetinje

Izvor finansiranja: Budžet Prijestonice Cetinje

Rok: kontinuitet

23. Edukacija stanovništva

Promjena na ina ophodjenja je jedan od značajnih uslova ostvarivanja održivog razvoja. Promjena na ina ponašanja je direktno povezana sa prenosom informacija i širenjem znanja iz oblasti životne sredine kao i ostalih faktora koji utiču na formiranje ekološke svijesti i ekološke etike.

Nosilac aktivnosti: Prijestonica, javne ustanove, NVO sektor

Izvor finansiranja: Budžet Prijestonice Cetinje

Rok: kontinuitet

24. Integracija principa životne sredine u Prostorne i urbanističke planove

Nosilac aktivnosti: Prijestonica Cetinje, Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine

Izvor finansiranja: Budžet Prijestonice Cetinje

Rok: kontinuitet

25. Jačanje administrativnih kapaciteta lokalne uprave kroz informisanje o EU praksama i njihovu primjenu na lokalnom nivou

Nosilac aktivnosti: Prijestonica Cetinje

Izvor finansiranja: Budžet Prijestonice Cetinje

Rok: kontinuitet

26. Stvaranje partnerskih odnosa sa međunarodnim organizacijama i učešće u regionalnim inicijativama za upravljanje ekološkim resursima

Nosilac aktivnosti: Prijestonica Cetinje, DOO Agencija za razvoj i podršku poslovanje - Cetinje

Izvor finansiranja: Budžet Prijestonice Cetinje, Međunarodne organizacije, Donatori

Rok: kontinuitet

27. Promocija energetske efikasnosti me u gra anima

Nosilac aktivnosti: Prijestonica Cetinje, Nacionalni i meunarodni donatori, NVO sektor

Izvor finansiranja: Budžet Prijestonice Cetinje

Rok: kontinuitet

28. Pokretanje inicijative za formiranje udruženja iz oblasti poljoprivrede

Nosilac aktivnosti: Prijestonica Cetinje i Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj

Izvor finansiranja: Prijestonica Cetinje

Rok: 2025.-2026.godina

29. Komunalna higijena (dezinfekcija, dezinskekcija i deratizacija) na javnim površinama grada uklju uju i Romsko naselje i urbanu cjelinu Rijeke Crnojevi a

Nosilac aktivnosti: Prijestonica Cetinje i Sekretarijat za stambeno komunalne poslove i saobra aj, Komunalna policija i inspekcija

Izvor finansiranja: Budžet Prijestonice Cetinje

Rok: kontinuitet

LITERATURA

- Nacionalna strategija održivog razvoja do 2030 godine
- Pravci razvoja Crne Gore kao ekološke države
- Druga nacionalna strategija biodiverziteta sa akcionim planom 2016-2020. godina
- PPPN "Lov en"
- PPPN "Skadarsko jezero"
- Prostorno - urbanisti ki Plan Prijestonice Cetinje
- Strateška procjena uticaja na životnu sredinu za Prostorno – urbanisti ki Plan Prijestonice Cetinje
- Lokalni energetski plan
- Studije revizije (zaštite) "Njegošev park", „Park 13 jul”, „Park u dvorištu dje je bolnice”
- Strateški plan razvoja Prijestonice Prijestonice za period 2020.-2024. godine
- Informacije o stanju životne sredine za 2023. godinu